

E B

Agenija za računovodstvo, reviziju usluge  
EURO-BIRO d.o.o. Sarajevo  
Ul. Hifzi Bjelevca 86 – IIidža  
Tel: 033 765 121; fax: 033 765 120  
euro.biro.doo@gmail.com

## HIDROMONTAŽA d.d.

Finansijski izvještaji za godinu  
koja je završila 31. decembra 2022.god.  
sa Izvještajem nezavisnog revizora

Sarajevo, decembar, 2023. godine



Agencija za računovodstvo, reviziju i usluge  
„EURO-BIRO“ d.o.o. Sarajevo  
Ul. Hifzi Bjelevca 86 – Iliča  
Tel: 033 765 121; fax: 033 765 120  
euro.biro.doo@gmail.com

08. 12. 2023

PISAK: PISAK FINANCIJSKOG  
IZVJEŠTAJNE AGENCIJE  
POSLANO: 08.12.2023. SARAJEVO  
ISPRAVAK: 08.12.2023. GRAD 2

## HIDROMONTAŽA d.d.

Finansijski izvještaji za godinu  
koja je završila 31. decembra 2022.god.  
sa Izvještajem nezavisnog revizora

Sarajevo, decembar, 2023. godine

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
Finansijski izvještaji za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.

---

**Sadržaj**

	<b>Strana</b>
Izjava Uprave o odgovornosti	1
Mišljenje ovlaštenog revizora	2
Izvještaj o dobiti ili gubitku	5
Izvještaj o finansijskom položaju - aktiva	7
Izvještaj o finansijskom položaju - pasiva	8
Izvještaj o tokovima gotovine	9
Izvještaj o promjenama na kapitalu	10
Napomene uz finansijske izvještaje	11

„HIDROMONTAŽA“ d.d. Sarajevo  
Ul. Trg Barcelone br. 6  
S A R A J E V O  
Dana: 17.11.2023. godine

FINANSIJSKO FINANCIJSKO  
INVESTICIJSKA AGENCIJA  
POSLOVNA IZDINICA SARAJEVO  
ISPOSTAVA NOVI GRAD 2

08. 12. 2023

Predmet: Izjava Uprave o odgovornosti

Ova izjava je data u vezi sa revizijom finansijskih izvještaja privrednog društva „HIDROMONTAŽA“ d.d. Sarajevo za godinu koja je završila **31.12.2022. godine** u svrhu izražavanja mišljenja da li finansijski izvještaji daju istinit i fer pregled finansijskog položaja privrednog društva „HIDROMONTAŽA“ d.d. Sarajevo, rezultata rada i gotovinskih tokova za godinu koja je završila na taj datum, a u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Mi prihvatomo našu potpunu odgovornost za fer prezentaciju finansijskih izvještaja u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja.

Mi potvrđujemo sa našim najboljim poznavanjem i uvjerenjem, sljedeće izjave:

- Nije bilo nepravilnosti koje uključuju menadžment ili zaposlene koji imaju značajnu ulogu u računovodstvenom sistemu i sistemu internih kontrola ili koje su mogle imati značajan učinak na finansijske izvještaje.
- Mi potvrđujemo potpunost obezbijeđene informacije koja se odnosi na identifikaciju povezanih strana.
- Finansijski izvještaji nemaju značajnih pogrešnih prikazivanja, uključujući propuste.

Nemamo planova ili namjera koji mogu da izmjene knjigovodstvenu vrijednost ili klasifikaciju sredstava i obaveza koje se reflektuju u finansijskim izvještajima.

Privredno društvo ima zadovoljavajuće pravo svojine na sva sredstva i nema prava zapljene sredstava do isplate duga i prava zadržavanja imovine firme.

Evidentirali smo ili smo objavili, kako je prikladno, sve obaveze, stvarne i potencijalne.



## Upravi društva HIDROMONTAŽA d.d

### **Mišljenje ovlaštenog revizora**

Obavili smo reviziju finansijskih izvještaja društva HIDROMONTAŽA d.d. koji obuhvaćaju izvještaj o finansijskom položaju na dan 31.12.2022. godine, izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, te napomene uz finansijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Naše je mišljenje da prezentirani izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda – na dan 31.12.2022. godine i sa njim povezani izvještaj o ukupnom rezultatu za period 01.01. – 31.12.2022. godine, i napomene uz finansijske izvještaje za 2022. godinu, koji uključuju značajne računovodstvene politike i druga objašnjenja prikazuju, u svim značajnim aspektima, realno i objektivno finansijski položaj društva HIDROMONTAŽA d.d. (u daljem tekstu „Društvo“) za godinu koja je završila na dan 31. decembra 2022. godine, kao i rezultate poslovanja za godinu završenu na taj dan, u skladu sa Zakonskim okvirima koji se primjenjuju u Federaciji Bosne i Hercegovine.

#### **Predmet revizije**

Finansijski izvještaji Društva obuhvataju:

- izvještaj o finansijskom položaju na dan 31. decembra 2022. godine;
- izvještaj o dobiti ili gubitku za godinu završenu na taj dan;
- napomene uz finansijske izvještaje, koji uključuju značajne računovodstvene politike.

#### **Osnova za mišljenje**

Našu reviziju obavili smo u skladu sa Međunarodnim standardima revizije (MRevS). Naše odgovornosti u skladu s tim standardima detaljnije opisane su u sekciji *Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja*.

Nezavisni smo od Društva u skladu sa Kodeksom etike za profesionalne računovođe Odbora za međunarodne standard etike za računovođe (IESBA Kodeksom) kao i u skladu sa etičkim zahtjevima koju su relevantni za našu reviziju finansijskih izvještaja u Federaciji Bosne i Hercegovine i ispunili smo naše etičke odgovornosti u skladu s tim zahtjevima i IESBA kodeksom.

Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo pribavili dovoljni i adekvatni da osiguraju osnovu za izražavanje našeg mišljenja.

#### **Ključna revizijska pitanja**

Ključna revizijska pitanja su ona pitanja, koja su bila, po našoj profesionalnoj prosudbi, od najveće važnosti za reviziju finansijskih izvještaja tekućeg perioda. Tim pitanjima smo se bavili u kontekstu naše revizije finansijskih izvještaja kao cjeline i pri formiranju našeg mišljenja o njima, i mi ne dajemo zasebno mišljenje o tim pitanjima.

## **Kako smo pristupili ključnom revizijskom pitanju tokom naše revizije**

Naš revizijski pristup je obuhvatio testiranje kontrola kao i primjenu različitih dokaznih postupaka u cilju dobijanja dokaza, a ovisno o distributivnom kanalu prodaje – maloprodaje, veleprodaje i pružanja drugih usluga. Ocijenili smo dizajn i implementaciju te testirali operativnu efikasnost onih kontrola koje smo identificirali kao relevantne za naše dokazne postupke u testiranju prihoda od prodaje.

Koristeći statističke metode odabira stavki za testiranje i prikupljanje revizijskih dokaza, naš pristup je obuhvatio i primjenu dokaznih postupaka u vidu testova detalja transakcija. Posebnu pažnju smo posvetili testiranju pojedinačnih transakcija koje se događaju neposredno prije ili poslije kraja godine.

## **Odgovornosti Uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za finansijske izvještaje**

Uprava je odgovorna za sastavljanje finansijskih izvještaja koji daju istinitu i fer prezentaciju u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine, kao i za one interne kontrole za koje Uprava utvrdi da su neophodne za sastavljanje finansijskih izvještaja koji ne sadrže značajno pogrešno prikazivanje, nastalo bilo uslijed prevare ili greške.

Prilikom pripreme finansijskih izvještaja, Uprava je odgovorna za procjenu sposobnosti Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem, za objavljivanje okolnosti vezanih uz vremensku neograničenost poslovanja, ako je to primjenjivo, te za korištenje vremenske neograničenosti poslovanja kao računovodstvene osnove, osim ako Uprava namjerava likvidirati Društvo ili prestati sa poslovanjem ili nema realnu alternativu nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za nadzor odgovorni su za nadgledanje procesa finansijskog izvještavanja Društva.

## **Odgovornosti revizora za reviziju finansijskih izvještaja**

Naši ciljevi su da dobijemo razumno uvjerenje o tome da li finansijski izvještaji u cijelini ne sadrže značajno pogrešno prikazivanje, nastalo bilo uslijed prevare ili greške, te da izdamo revizorski izvještaj koji uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je visok nivo uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu sa MRevS uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje, ako ono postoji. Pogrešna prikazivanja mogu nastati uslijed prevare ili greške i smatraju se materijalnim, pojedinačno ili zbirno, ako se može razumno očekivati da utiču na ekonomske odluke korisnika donesenih na osnovu ovih finansijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu sa MRevS, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tokom revizije. Mi također:

- Prepoznajemo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikazivanja u finansijskim izvještajima, nastalog bilo uslijed prevare ili greške, kreiramo i sprovodimo revizijske procedure kao odgovor na spomenute rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji predstavljaju dovoljan i adekvatan osnov za izražavanje mišljenja. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed prevare veći je od rizika neotkrivanja značajnog pogrešnog prikazivanja nastalog uslijed greške, budući da

- prevara može uključiti tajne sporazume, falsifikovanje, namjerne propuste, pogrešno prikazivanje podataka ili zaobilazeњe sistema internih kontrola.
- Stičemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo kreirali revizijske procedure koje su primjerene u datim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o efektivnosti sistema internih kontrola Društva.
  - Ocjenujemo adekvatnost primjenjenih računovodstvenih politika i opravdanost računovodstvenih procjena i objavljivanja izvršenih od strane Uprave.

- Donosimo zaključak o adekvatnosti primjene koncepta vremenske neograničenosti poslovanja kao računovodstvene osnove od strane Uprave, i na osnovu pribavljenih revizijskih dokaza, donosimo zaključak o tome da li postoji značajna neizvjesnost u pogledu događaja, odnosno stanja koji može da podstakne značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem. Ukoliko zaključimo da postoji visok stepen neizvjesnosti, dužni smo da u našem revizijskom izvještaju skrenemo pažnju na odgovarajuća objavljivanja u finansijskim izvještajima, odnosno da, u slučaju neadekvatnih objavljivanja, modifikujemo naše mišljenje. Zaključke donosimo na osnovu revizijskih dokaza pribavljenih do datuma našeg revizorskog izvještaja. Ipak, budući događaji, odnosno stanja mogu dovesti do toga da Društvo prekine s vremenski neograničenim poslovanjem.
- Ocjenujemo sveukupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj finansijskih izvještaja, uključujući i objavljivanja da li finansijski izvještaji prikazuju transakcije i događaje na način koji obezbeđuje realnu i objektivnu prezentaciju.

Između ostalog, mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za nadzor o planiranom obimu i vremenu revizije i značajnim nalazima revizije, uključujući bilo kakve značajne nedostatke sistema internih kontrola uočene tokom naše revizije.

Mi takođe upoznajemo one koji su zaduženi za upravljanje da smo postupili u skladu s relevantnim etičkim zahtjevima u vezi sa novisnošću i da ćemo komunicirati s njima o svim odnosima i drugim pitanjima za koje se može razumno smatrati da utiču na našu neovisnost, kao i, gdje je primjenjivo o povezanim zaštitama. Mi određujemo ona pitanja koja su od najveće važnosti u reviziji finansijskih izvještaja tekućeg perioda.

Sarajevo, decembar 2023. godine

08. 12. 2023

FINANSIJSKO/FINANCIJSKO  
INFORMATICKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO  
ISPOSTAVA NOVI GRAD 2

Ovlašteni revizor: Alen Hadžić

Ovlašteni revizor  
**HADŽIĆ ALEN**  
REG. BR. 2090030184



"Euro-biro" d.o.o. Sarajevo

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila**  
**na dan 31. decembra 2022. godine**

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Izvještaj o ukupnom rezultatu za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Red.br.	Pozicija	2022.god.	2021.god.
<b>BILANS USPJEHA</b>			
<b>A.</b>	<b>Prihodi iz ugovora sa kupcima</b>	<b>133.652</b>	<b>151.223</b>
1.	Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama		
	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		
2.	Prih.iz ugovora sa nepovezanim str. na dom.tržištu		
	Prihodi od prodaje robe		
	Prihodi od prodaje gotovih proizvoda		
	Prihodi od pruženih usluga	133.652	151.223
3.	Prih.iz ug.sa nepov.stranama na ino tržištu		
	Prihodi od pruženih usluga		
<b>B.</b>	<b>Ostali prihodi i dobici</b>		
1.	Prihodi od dugoročne nefinansijske imovine		
	Neto dobici od otuđenja nekretnina, postr. i opreme		
	Neto dobici od otuđenja nematerijalne imovine		
2.	Dobici od finansijske imovine		
3.	Neto otpuštanja rezervisanja		
4.	Neto dobici od trgovanja derivatima		
5.	Prihodi od prodaje materijala, neto		
6.	Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha		
7.	Finansijski prihodi		
	Prihodi od kamata		
	Ostali finansijski prihodi		
8.	Ostali prihodi i dobici		
<b>C.</b>	<b>Ukupni prihodi</b>		
<b>D.</b>	<b>Poslovni rashodi</b>	<b>157.524</b>	<b>153.919</b>
1.	Nabavna vrijednost prodate robe		
2.	Promjene u zalihamu gotovih proizvoda, polupr...		
3.	Troškovi sirovina i materijala	16.556	21.819
4.	Troškovi energije i goriva	8.222	6.088
5.	Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja	117.223	110.477
	Bruto plaće zaposlenih		
	Ostale naknade zaposlenih		
	Tr.ostalih primanja fizičkih lica, uključujući i odbore		
6.	Amortizacija	654	247
	Amort.nekretnina, postrojenja i opreme		
	Amortizacija nematerijalne imovine		
	Ostala dugoročna imovina po osnovu ug.sa kup.		
7.	Troškovi primljenih usluga		
8.	Ostali poslovni rashodi i troškovi	14.869	15.288
<b>E.</b>	<b>Ostali rashodi i gubici</b>	<b>1.838</b>	<b>-357</b>
1.	Gubici od dugoročne nefinansijske imovine		
	Neto gubici od umanjenja vrijednosti nekretn.postr. i		
	Neto gubici od umanjenja nematerijalne imovine		
2.	Gubici od finansijske imovine		
	Neto kreditni gubici od fin.imovine po amort.trošku		

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila**  
**na dan 31. decembra 2022.god.**

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

3.	Troškovi rezervisanja, neto			
4.	Neto gubici od trgovanja derivatima			
5.	Rashodi od prodaje materijala, neto			
6.	Manjkovi i ostala negativna usklad. zaliha			
7.	Udio u gubitku pridruženog društva i zajedničkog poduh.			
8.	Umanjenje vrijednosti goowill-a			
9.	Finansijski rashodi	1.673	68	
	Rashodi kamata			
	Neto negativne kursne razlike			
	Ostali finansijski rashodi			
	Ostali prihodi i dobici	3.689		
10.	Ostali rashodi i gubici	178	289	
F.	<b>Ukupno rashodi</b>			
G.	<b>Dobit iz redovnog poslovanja prije oporezivanja</b>			
H.	<b>Gubitak iz redovnog poslovanja prije oporezivanja</b>	<b>22.034</b>	<b>3.053</b>	
I.	<b>Porez na dobit</b>			
1.	Tekući porez na dobit			
2.	Odgodeni porez na dobit			
J.	<b>Dobit iz redovnog poslovanja</b>			
K.	<b>Gubitak iz redovnog poslovanja</b>			
L.	<b>Dobit ili gubitak od obustavljenog poslovanja</b>			
M.	<b>Dobit</b>			
N.	<b>Gubitak</b>	<b>22.034</b>	<b>3.053</b>	
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU</b>				
O.	<b>Ostali ukupni rezultat</b>			
1.	Stavke koje mogu biti reklassifikovane u bilans uspjeha			
2.	Stavke koje neće biti reklassifikovane u bilans uspjeha			
P.	<b>UKUPNI REZULTAT</b>	<b>-22.034</b>	<b>-3.053</b>	
	Zarada po dionici			
	a) Osnovna zarada po dionici			
	b) Razrijedena zarada po dionici			
	Dobit (gubitak) koji pripada:			
	a) Vlasnicima matičnog društva			
	b) Vlasnicima manjinskih interesa			
	Ukupni rezultat koji pripada:			
	a) Vlasnicima matičnog društva			
	b) Vlasnicima manjinskih interesa			

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila**  
**na dan 31. decembra 2022. godine**

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Izvještaj o finansijskom položaju na kraju perioda – na dan 31.12.2022.godine

Redni br.	Pozicija	31. 12. 22.g	31. 12. 21.g
	<b>BILANS STANJA</b>		
	<b>IMOVINA</b>		
<b>A.</b>	<b>Dugoročna imovina</b>	<b>3.554</b>	<b>4.209</b>
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema	3.554	4.209
	Zemljište		
	Građevinski objekti		
	Postrojenja, oprema i namještaj		
	Transportna sredstva		
	Ostala dugoročna materijalna imovina		
	Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi		
2.	Imovina s pravom korištenja		
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine		
4.	Nematerijalna imovina		
	Ostala nematerijalna imovina		
5.	Ulaganja u pridružene subjekte		
6.	Goodwill		
7.	Finansijska imovina po fer vrijednosti		
	Ulaganja u instrumente kapitala		
8.	Finansijska imovina po amortizovanom trošku		
<b>B.</b>	<b>Odgodenja porezna imovina</b>		
<b>C.</b>	<b>Kratkoročna imovina</b>	<b>174.037</b>	<b>191.997</b>
1.	Zalihe	76.905	75.931
	Sirovine, materijal, rez.dijelovi i sitan inventar		
	Proizvodnja u toku, poluproizvodi i nedovršeni proizv.		
	Gotovi proizvodi		
	Roba		
	Dati avansi		
2.	Dug. imovina namijenjena prodaji i imov. obustav.posl		
3.	Ugovorna imovina		
4.	Potraživanja od kupaca	50.711	72.036
	Kupci – povezane strane		
	Kupci u zemlji		
5.	Ostala finansijska imovina po amort. trošku		12.755
	Dati krediti		
	Ostala finansijska imovina po amortiz. trošku		
6.	Potraživanja po finansijskim najmovima		
7.	Finansijska imovina po fer vrijedn.kroz izvj. O dob.i g.		
8.	Derivativni finansijski instrumenti		
9.	Novac i novčani ekvivalenti	604	122
10.	Akontacije poreza na dobit		
11.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući razgranič.	45.817	31.153
<b>D.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA</b>	<b>177.591</b>	<b>196.206</b>
<b>E.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>	<b>2.252.967</b>	<b>2.006.558</b>
<b>F.</b>	<b>UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>	<b>2.430.558</b>	<b>2.202.764</b>

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja za godinu koja je završila**  
**na dan 31. decembra 2022. godine**

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

<b>KAPITAL</b>			
1.	Vlasnički kapital	480.613	480.613
	Državni kapital		
2.	Dionička premija		
3.	Rezerve	93	93
	Statutarne rezerve		
4.	Revalorizacione rezerve		
5.	Dobit	10.237	10.237
	Akumulirana neraspoređena dobit iz prethodnih per.	10.237	10.237
	Dobit tekućeg perioda		
6.	Gubitak	446.103	424.069
	Akumulirani gubitak prethodnih obr. perioda	424.069	421.016
	Gubitak tekućeg perioda	22.034	3.053
7.	<b>Kapital koji pripada vlasnicima matičnog društva</b>		
8.	Kapital koji pripada vlasnicima manjinskih interesa		
<b>A.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL</b>	<b>44.840</b>	<b>66.874</b>
 <b>OBAVEZE</b>			
<b>B.</b>	<b>Dugoročne obaveze</b>		
1.	Finansijske obaveze		
	Obaveze po uzetim kreditima		
	Obaveze po osnovu najmova		
2.	Odgodeni prihod		
3.	Rezervisanja		
4.	Ostale obaveze uključujući i razgraničenja		
<b>C.</b>	<b>Odgodene porezne obaveze</b>		
<b>D.</b>	<b>Kratkoročne obaveze</b>	<b>132.751</b>	<b>129.332</b>
1.	Finansijske obaveze po amortizovanom trošku		
	Obaveze prema dobavljačima	98.388	96.204
	Ugovorne obaveze		3.471
	Obaveze po uzetim kreditima		
	Ostale finansijske obaveze o amort.trošku		
2.	Finansijske obaveze po fer vrijednosti kroz bil.uspj.		
3.	Derivativni finansijski instrumenti		
4.	Odgodeni prihod		
5.	Rezervisanja		
6.	Obaveze za porez na dobit		
7.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	34.363	29.657
<b>E.</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE</b>	<b>132.751</b>	<b>129.332</b>
<b>F.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE</b>	<b>177.591</b>	<b>196.206</b>
<b>G.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>	<b>2.252.967</b>	<b>2.006.558</b>
<b>H.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBIL. EVIDEN.</b>	<b>2.430.558</b>	<b>2.202.764</b>

Napomene u nastavku čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**

---

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

## 1. Opće informacije o Društvu

„HIDROMONTAŽA“ d.d. Sarajevo (u daljem tekstu „Društvo“) osnovano je kao dioničko društvo za proizvodnju, montažu i održavanje hidrograđevinske opreme i instalacija, ul. Mumeda efendije Pandže br. 15 - Rješenjem Kantonalnog suda u Sarajevu broj: UF/I-2127/02 od 17.12.2002. godine.

Rješenjem Općinskog suda u Sarajevu broj: 065-0-Reg-23-003701 od 07.11.2023. godine, u sudski registar Općinskog suda u Sarajevu, kod subjekta upisa, „HIDROMONTAŽA“ Dioničko društvo za proizvodnju, montažu i održavanje hidrograđevinske opreme i instalacija d.d. Sarajevo, upisani su podaci o promjeni adrese sjedišta društva.

IDB: 4200601820009

PDV broj: 200601820009

Šifra djelatnosti: 43.22 – Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

Društvo posluje putem Unicredit bank d.d.i to slijedećih računa:

- Unicredit bank d.d. – glavni račun broj: 3389002200018307,
- Unicredit bank d.d. – podračun: 3383202266171142,
- Unicredit bank d.d. – podračun: 3383202251224024.

Na dan 31. decembra 2022. godine, Društvo je imalo 7 zaposlenih na bazi prosječnog broja sati rada.

### Uprava Društva:

- Vedad Kajanija, direktor,

### Nadzorni odbor:

- Kemo Karkelja
- Nedžad Hasović
- Denis Melez

### Vlasništvo:

- Karkelja Kemo, 51,0031%
- Aljić Asmir, 22,5033%
- Ostali manjinski vlasnici čiji pojedinačni udjeli ne prelaze 1%

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**  
(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

---

## **2. Osnova za pripremu finansijskih izvještaja**

### **2.1 Izvještajni okvir**

Zasebni finansijski izvještaji Društva pripremljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine, broj 83/09). Prema Zakonu o računovodstvu i reviziji Federacije Bosne i Hercegovine, standardi finansijskog izvještavanja koji se primjenjuju u Federaciji Bosne i Hercegovine („FBiH“) su Međunarodni računovodstveni standardi („MRS“) i Međunarodni standardi finansijskog izvještavanja („MSFI“) usvojeni od strane Odbora za međunarodne računovodstvene standarde („IASB“), koji su oficijelno prevedeni i objavljeni na bosanskom jeziku od strane ovlaštenog računovodstvenog tijela.

Društvo primjenjuje sve MSFI sa izmjenama i interpretacijama usvojenim od strane IASB-a i Konceptualni okvir za finansijsko izvještavanje, kao i sve povezane interpretacije, prateće instrukcije, objašnjenja i vodiče, isključujući procjenu uticaja sljedećih neobjavljenih novih računovodstvenih standarda (koji nisu obavezni za prethodne izvještajne periode) na Društvo u trenutnom ili budućim periodima izvještavanja i na predvidljive buduće transakcije.

### **2.2 Vremenska neograničenost poslovanja**

Finansijski izvještaji pripremljeni su pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja što podrazumijeva da će Društvo biti sposobno realizovati potraživanja i podmiriti obaveze u normalnom toku poslovanja.

### **2.3 Načelo historijskog troška**

Ovi finansijski izvještaji pripremljeni su po načelu historijskog troška.

### **2.4 Mjerjenje fer vrijednosti**

Fer vrijednost je cijena koja bi se dobila za prodaju ili bi bila plaćena za prijenos obaveza u redovnoj transakciji između učesnika na tržištu na datum mjerjenja, bez obzira na to je li ta cijena direktno uočljiva ili procijenjena koristeći drugu tehniku procjene vrijednosti. U procjeni fer vrijednosti imovine ili obaveza, Društvo uzima u obzir karakteristike imovine ili obaveza kada bi učesnici na tržištu uzeli u obzir ove karakteristike kod određivanja cijene imovine ili obaveza na datum mjerjenja.

Fer vrijednost imovine ili obaveze mjeri se koristeći pretpostavke koje bi primjenjivali učesnici na tržištu prilikom definisanja cijene imovine ili obaveze, prepostavljajući da učesnici na tržištu djeluju u njihovom ekonomskom interesu.

Mjerjenje fer vrijednosti nefinansijske imovine uzima u obzir sposobnost učesnika u tržištu da generiše ekonomske benefite koristeći imovinu na najveći i najbolji

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**

---

*(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)*  
mogući način ili prodajući je drugom učesniku na tržištu koje će na taj isti način koristiti tu imovinu.

Društvo koristi metode procjene koje su prikladne u datim okolnostima i za koje je dostupna dovoljna količina podataka da bi se izmjerila fer vrijednost, maksimalno povećavajući upotrebu svih relevantnih uočljivih ulaznih jedinica i minimizirajući upotrebu neuočljivih ulaznih jedinica.

Sva imovina i obaveze za koje je izmjerena ili opisana fer vrijednost u finansijskom izvještaju kategorisana je unutar hijerarhije fer vrijednosti. Hijerarhija na osnovu najnižeg nivoa ulaznih jedinica koji je značajan za mjerjenje fer vrijednosti, je opisana kako slijedi i to:

- Nivo 1 – kotirane (nekorigovane) cijene na aktivnim tržištima za identičnu imovinu ili obaveze;
- Nivo 2 – tehnike vrednovanja kod kojih je najniži nivo ulaznih podataka, koji je značajan za mjerjenje fer vrijednosti, direktno ili indirektno uočljiv; i
- Nivo 3 – tehnike vrednovanja kod kojih je najniži nivo ulaznih podataka, koji je značajan za mjerjenje fer vrijednosti, neuočljiv.

Za imovinu i obaveze koje se priznaju u finansijskim izvještajima po fer vrijednosti na trajnoj osnovi, Društvo utvrđuje postoje li prenosi između nivoa u hijerarhiji ponovnom procjenom kategorizacije (na osnovu najnižeg nivoa ulaznih podataka koji je značajan za mjerjenje fer vrijednosti u cjelini) na kraju svakog izvještajnog perioda.

## **2.5 Novi i izmjenjeni standardi, usvojeni od strane Društva**

Društvo je obavezno da vrši procjenu efekata primjene novih Standarda na finansijski rezultat. Društvo je u obračunskom periodu donijelo Odluku da se primjenjuju MRS/MSFI.

Aktivnosti Društva kao najmodavca po pitanju primjene novih MRS/MSFI zahtijeva određena dodatna objavljivanja.

Primjena ovih standarda nije imala značajan uticaj na Društvo u trenutnom ili budućim periodima izvještavanja i na predvidljive buduće transakcije.

Standardi i tumačenja koji su objavljeni i prvi put su u primjeni:

- MRS 37 „Rezervisanja, potencijalne obaveze i potencijalna imovina“ – Štetni ugovori – troškovi ispunjenja ugovora: Izmjene definišu koji troškovi trebaju biti uključeni u subjektovu porocjenu da li će ugovor biti štetan (Na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 01.januara 2022.godine),
- MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ – Nekretnine, postrojenja i oprema: Prilivi prije namjeravane upotrebe: Izmjene zabranjuju subjektu netiranje troška sticanja i bilo kojeg priliva od prodaje imovine, u periodu dovođenja

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**

---

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)  
Imovine na lokaciju i u stanje neophodno za namjeravanu upotrebu. Umjesto navedenog, subjekt priznaje u cijelosti prilive od prodaje takve imovine, odnosno trošak sticanja kroz bilans uspjeha (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 01.januara 2022.godine),

- Izmjene amandmana na MSFI 16 „COVID 19“ – Ustupci u izmjenama ugovora o zakupu za period nakon 30.juna 2021.godine“ produžen period primjene izuzetka do 30.juna 2022.godine (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 01.januara 2021.god.);
- Izmjene MSFI 1 „Prva primjena Međunarodnih standarda finansijskog izvještavanja“, izmjene koje rezultiraju iz godišnjih poboljšanja MSFI-jevima za period 2018-2020.godine (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 01.januara 2022.godine),
- Izmjene MSFI 3 „Poslovne kombinacije“ – veza sa konceptualnim okvirom izvještavanja (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 01.januara 2022.godine),

Aktivnosti Društva kao najmodavca nisu materijalne, stoga Društvo ne očekuje značajan uticaj na finansijske izvještaje. Međutim, određena dodatna objavljivanja biće zahtijevana od naredne godine.

Društvo primjenjuje standarde iz prethodnog obračunskog perioda na datum obaveznog usvajanja. Društvo primjenjuje pojednostavljeni pristup tranzicije i neće mijenjati uporedne iznose za godinu koja je prethodila prvom usvajanju standarda. Imovina s pravom korištenja imovine biće izmjerena u iznosu obaveze po najmovima pri početnom usvajanju (korigovana za bilo koji unaprijed plaćeni ili obračunati trošak najma).

Usvajanje standarda, a koji nisu stupili na snagu u obračunskom periodu, mogu imati iticaja na buduće izvještaje Društva a to su:

- Amandman na MRS 1 „Prezentacija finansijskih izvještaja“ – u cilju pojašnjenja objave o računovodstvenim politikama (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 01.januara 2023.godine),
- Amandman na MRS 8 „Računovodstvene politike, promjene računovodstvenih procjena i pogreške“ – u vezi sa pojašnjnjem za utvrđivanje razlike između računovodstvene politike i računovodstvene procjene (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 01.januara 2023.godine),
- Amandman na MRS 12 „Porez na dobit“ – u vezi sa sužavanjem primjene MRS 122 u pogledu tretmana odgođenog poreza u slučaju poreza pri kojem obaveze i imovina proizlazi iz jedinstvene transakcije (na snazi za godišnje periode koji počinju na ili nakon 01.januara 2023.godine).

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**

---

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

### **3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika**

#### **3.1 Uporedni podaci**

Finansijski izvještaji uključuju uporedne podatke za godinu koja je završila 31. decembra 2021. godine

#### **3.2 Funkcionalna valuta valuta prezentacije**

Finansijski izvještaji prezentirani su u konvertibilnim markama (BAM), obzirom da je to funkcionalna valuta Društva. Konvertibilna marka je fiksno vezana za euro (1 EUR = 1,95583 BAM).

#### **3.3 Strane valute**

Transakcije u valutama koje nisu BAM se početno evidentiraju po kursu koji važe na dan transakcije. Monetarna imovina i obaveze denominirane u takvim valutama preračunavaju se po stopama koje važe na datum izvještajnog perioda. Nemonetarne stavke iskazane po fer vrijednosti koje su denominirane u stranim valutama ponovo se preračunavaju po kursu važećem na dan kada je utvrđena fer vrijednost. Nemonetarne stavke denominirane u stranim valutama koje se mjere po historijskom trošku se ne preračunavaju ponovo. Dobici i gubici nastali preračunavanjem uključuju se u izvještaj o dobiti ili gubitka u periodu u kojem su nastali. Bilo koji efekat preračunavanja unutar dobitaka ili gubitaka od nemonetarne imovine koja se mjeri po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit, biti će priznat kroz ostalu sveobuhvatnu dobit.

Kursevi stranih valuta:

	<b>31. decembar 2021.</b>	<b>31. decembar 2022.</b>
	BAM	BAM
EUR	1,955830	1,955830

#### **3.4 Prihodi iz ugovora sa kupcima**

##### **3.4.1 Računovodstvene politike**

Prihodi nastaju tokom redovnog poslovanja Društva. Prihod se mjeri u iznosu cijene transakcije. Cijena transakcije je iznos naknade za koju Društvo očekuje da ima pravo u zamjenu za prenos kontrole nad obećanim proizvodima/robom ili uslugama kupcu, isključujući iznose naplaćene u ime trećih strana. Društvo priznaje prihod kada prenese kontrolu nad proizvodom/robom ili uslugom kupcu.

##### **Pružanje usluga**

Društvo pruža profesionalne usluge pod ugovorima sa fiksnom cijenom. Prihodi od pruženih usluga se priznaju u obračunskom periodu u kojem su usluge pružene. Prihod se priznaje na osnovu usluga pruženih do kraja izvještajnog perioda kao dio ukupnih usluga koje je potrebno pružiti, jer kupac dobija i koristi benefite istovremeno.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembar 2022.god.**

---

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

### **3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**

#### **3.4 Prihodi iz ugovora sa kupcima (nastavak)**

##### **3.4.1 Računovodstvene politike (nastavak)**

###### Pružanje usluga (nastavak)

Kada ugovori uključuju višestruke izvršive obaveze, cijena transakcije se raspoređuje po svakoj izvršivoj obavezi na osnovu samostalne prodajne cijene.

Kupac plaća fiksni iznos u skladu sa rasporedom plaćanja. Ukoliko usluge pružene od strane Društva prevaziđu plaćanje, priznaje se ugovorna imovina. Ukoliko plaćanje prevaziđe pružene usluge, priznaje se ugovorna obaveza. Ugovorna imovina i ugovorna obaveza koji proizilaze iz istog ugovora prikazane su u neto iznosu u finansijskim izvještajima.

###### Komponente finansiranja

Društvo ne očekuje da će imati bilo kakve ugovore gdje period od transfera obećanih dobara ili usluga kupcima i plaćanja od strane kupaca, prelazi jednu godinu. Shodno tome, Društvo ne prilagođava nijednu transakcijsku cijenu za vremensku vrijednost novca.

##### **3.4.2 Računovodstvene politike**

Prihod uključuje fer vrijednost primljenog iznosa ili potraživanja po osnovu prodaje roba i usluga u toku normalnog poslovanja Društva.

Prihodi se iskazuju bez PDV-a, povrata robe, rabata i popusta i nakon eliminisanja prihoda ostvarenog unutar Društva.

###### Pružanje usluga

Prihod od pružanja usluga se priznaje se prema stepenu dovršenosti kada se može pouzdano izmjeriti. Stepen dovršenosti se određuje na osnovu procjenjenog izvršenog posla.

### **3.5 Nekretnine, postrojenja i oprema**

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po trošku umanjenom za ispravku vrijednosti i eventualno priznate gubitke uslijed umanjenja vrijednosti. Trošak nabavke obuhvata nabavnu cijenu i sve troškove direktno povezane sa dovođenjem sredstva u radno stanje za namjeravanu upotrebu. Za kvalifikovana sredstva, trošak nabavke uključuje i troškove pozajmljivanja kapitalizirane u skladu sa računovodstvenom politikom Društva.

Troškovi tekućeg održavanja i popravaka, zamjene, te investicijskog održavanja manjeg obima, priznaju se kao rashod kad su nastali.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembar 2022.god.**

---

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

### **3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**

#### **3.5 Nekretnine, postrojenja i oprema (nastavak)**

Imovina u izgradnji, koje se gradi u svrhu pružanja usluga ili administrativne svrhe, iskazane su po trošku nabavke umanjenom za eventualne gubitke od umanjenja. Takva imovina se reklasificuju na odgovarajuće kategorije nekretnina, postrojenja i opreme nakon što je dovršena i spremna za namjeravanu upotrebu.

Dobici i gubici temeljem rashodovanja ili otuđenja sredstva utvrđuju se kao razlika između iznosa priliva od prodaje i knjigovodstvenog iznosa sredstva, i priznaju se u izvještaju o dobiti ili gubitku u periodu u kojem su nastali.

Obračun amortizacije započinje u trenutku u kojem je sredstvo spremno za namjeravanu upotrebu. Porezno dopustiv rashod po osnovu obračuna amortizacije može se primijeniti na temelju procijenjenog vijeka upotrebe sredstva, koristeći linearu metodu obračuna kako slijedi:

	2021.god.	2022.god.
<b>Građevinski objekti</b>	3-5%	3-5%
<b>Oprema</b>	15,0% - 33,3%	15,0% - 33,3%
<b>Kancelarijski namještaj</b>	15%	15%
<b>Ulaganje u tuđu imovinu</b>	20%	20%

Društvo preispituje procijenjeni vijek upotrebe nekretnina, postrojenja i opreme na kraju svakog godišnjeg izvještajnog perioda.

Amortizacija se klasificuje u izvještaju o dobiti ili gubitku na osnovu funkcije nekretnina, postrojenja i opreme.

#### **3.6 Umanjenje vrijednosti nefinansijske imovine**

Na svaki datum izvještajnog perioda Društvo preispituje da li postoje naznake da je došlo do umanjenja vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme. Ako postoje takve naznake, ili ako ukoliko se zahtijeva godišnje testiranje na umanjenje vrijednosti, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos sredstva. Zavisno koji iznos je veći, nadoknadivi iznos sredstva je ili fer vrijednost sredstva umanjena za troškove otuđenja ili upotrebna vrijednost sredstva. Nadoknadivi iznos se utvrđuje za individualno sredstvo, osim ukoliko to sredstvo ne generiše novčane tokove koji su većim dijelom nezavisni od onih generisanih od drugih sredstava ili grupe sredstava. Kada knjigovodstveni iznos sredstva premašuje nadoknadivi iznos, smatra se da je vrijednost sredstva umanjena i ista se otisuje od nadoknadinog iznosa.

Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se u izvještaju o dobiti ili gubitku u kategoriji troškova koja je konzistentna sa funkcijom sredstva čija je vrijednost umanjena.

Na datumu izvještavanja vrši se procjena kako bi se utvrdilo da li postoje naznake da prethodno priznati gubici od umanjenja više ne postoje ili je došlo do njihovog smanjenja. Ukoliko postoje takve naznake, Društvo procjenjuje nadoknadivi iznos sredstva.

### **3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**

#### **3.6 Umanjenje vrijednosti nefinansijske imovine (nastavak)**

Prethodno priznati gubitak uslijed umanjenja vrijednosti se poništava samo ukoliko je došlo do promjene u pretpostavkama korištenim za utvrđivanje nadoknadive vrijednosti sredstva nakon priznanja zadnjeg gubitka vrijednosti. Poništavanje je ograničeno tako da knjigovodstvena vrijednost sredstva ne premašuje njegovu nadoknadivu vrijednost, niti njegovu knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila utvrđena, nakon amortizacije, da nije priznat gubitak uslijed umanjenja vrijednosti u prethodnim godinama. Takvo poništavanje se priznaje u izvještaju o dobiti ili gubitku.

#### **3.7 Novac i novčani ekvivalenti**

Novac i novčani ekvivalenti uključuju novac na računima kod banaka. U izvještaju o novčanim tokovima, novac i novčani ekvivalenti uključuju prekoračenja po bankovnim računima. Prekoračenja po bankovnim računima prikazana su u sklopu obaveza po uzetim kreditima unutar kratkoročnih obaveza u izvještaju o finansijskom položaju.

#### **3.8 Najmovi**

Određivanje da li je aranžman najam (ili da li sadrži isti), bazira se na suštini aranžmana u momentu otpočinjanja najma. Aranžman je, ili sadrži, najam ukoliko ostvarenje aranžmana zavisi od upotrebe specifičnog sredstva (ili sredstava), a aranžman daje pravo upotrebe sredstva (ili sredstava), čak i ako to sredstvo (ta sredstva) nije izričito navedeno u aranžmanu.

##### **3.8.1 Društvo kao najmoprimac**

Najam se klasificuje na početni datum kao finansijski najam ili operativni najam. Najam koji prenosi Društvu sve rizike i koristi koji idu uz vlasništvo, klasifikovan je kao finansijski najam.

Finansijski najmovi se kapitaliziraju na početku najma po fer vrijednosti zakupljene imovine ili, ukoliko je niža, po sadašnjoj vrijednosti minimalnih uplata najma. Uplate najma se raspodjeljuju između finansijskih troškova i smanjenja obaveze po najmu da bi se postigla konstantna kamatna stopa na preostali iznos obaveze. Finansijski troškovi priznaju se u finansijskim rashodima u izvještaju o dobiti ili gubitku.

Iznajmljena imovina se amortizuje tokom vijeka upotrebe sredstva. Međutim, ukoliko ne postoji razumna izvjesnost da će Društvo dobiti vlasništvo do kraja perioda najma, sredstvo se amortizuje po procijenjenom vijeku upotrebe sredstva ili na osnovu perioda trajanja najma, u zavisnosti šta je kraće.

Operativni najam je najam koji nije finansijski najam. Plaćanja operativnog najma se priznaju kao operativni trošak u izvještaju o dobiti ili gubitku na linearnoj osnovi tokom perioda trajanja najma.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**

---

*(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)*

### **3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**

#### **3.9 Rezervisanja**

Društvo priznaje rezervisanje ako ima sadašnju obavezu (pravnu ili izvedenu) koja je nastala temeljem prošlih događaja, ako postoji vjerovatnoća da će za podmirenje obaveze biti potreban odliv resursa, i ako se pouzadno može procijeniti iznos obaveze.

Iznos priznat kao rezervisanje je najbolja procjena naknade koja je potrebna za podmirenje sadašnje obaveze na datum izvještajnog perioda, uzimajući u obzir rizike i neizvjesnosti obaveza. Rezervisanja se otpuštaju samo za one troškove za koje je rezervisanje izvorno priznato. Ako odliv ekonomskih koristi za podmirenje obaveza više nije vjerljatan, rezervisanje se otpušta.

#### **3.10 Naknade zaposlenima**

U ime svojih zaposlenih, Društvo plaća porez na dohodak, kao i doprinose za penzionicu, invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti, na i iz plate, koji su obračunavaju po zakonskim stopama tokom godine na bruto platu. Društvo plaća navedeni porez i doprinose u korist institucija Federacije Bosne i Hercegovine, na federalnom i kantonalnom nivou.

Nadalje, topli obrok, prijevoz i regres se plaćaju u skladu sa domaćim zakonskim propisima. Ovi troškovi su prikazani u izvještaju o dobiti ili gubitku u periodu u kojem su nastali troškovi plata.

#### **3.11 Oporezivanje**

Trošak poreza na dobit predstavlja zbirni iznos tekućeg poreza na dobit i odgođenog poreza.

##### **3.11.1 Tekući porez na dobit**

Tekuća poreska obaveza temelji se na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti perioda iskazanoj u izvještaju o dobiti ili gubitku, jer ne uključuje stavke prihoda i rashoda koji su oporezivi ili odbitni u drugim godinama, kao i stavke koje nikad neće biti oporezive ili odbitne. Tekuća poreska obaveza Društva izračunava se primjenom poreskih stopa koje su na snazi, odnosno važeće na datum izvještajnog perioda.

##### **3.11.2 Odgođeni porez na dobit**

Odgođeni porez jeste iznos za koji se očekuje da će po njemu nastati obaveza ili povrat na osnovu razlike između knjigovodstvene vrijednosti imovine i obaveza u finansijskim izvještajima i pripadajuće poreske osnovice koja se koristi za izračunavanje oporezive dobiti, a obračunava se metodom bilansne obaveze. Odgođene porezne obaveze generalno se priznaju za sve oporezive privremene razlike, a odgođena porezna imovina se priznaje u onoj mjeri u kojoj se vjeruje da će oporeziva dobiti biti raspoloživa i za koju se mogu iskoristiti privremene razlike.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**

---

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

### **3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**

#### **3.11.2 Odgođeni porez na dobit (nastavak)**

Knjigovodstveni iznos odgođene porezne imovine procjenjuje se na svaki datum izvještajnog perioda i umanjuje u onoj mjeri u kojoj više nije vjerojatno da će biti raspoloživ dostupan iznos oporezive dobiti za povrat cijelog ili dijela iznosa porezne imovine. Odgođeni porez obračunava se po poreskim stopama za koje se očekuje da će biti u primjeni u periodu u kojem će doći do podmirenja obaveze ili realizacije imovine. Odgođeni porez knjiži se na teret ili u korist izvještaja o dobiti ili gubitka, osim ako se odnosi na stavke koje se knjiže kroz ostalu sveobuhvatnu dobit ili direktno u korist ili na teret kapitala, u kojem slučaju se i odgođeni porez također iskazuje u okviru ostale sveobuhvatne dobiti ili kapitala.

Odgođena porezna imovina i obaveze se prebijaju kada se odnose na poreze na dobit nametnute od strane iste poreske vlasti i ako Društvo može i ima namjeru podmiriti poreze na neto osnovi.

### **3.12 Finansijski instrumenti**

#### **3.12.1 Računovodstvene politike**

##### **Finansijska imovina**

###### **1. Klasifikacija**

Društvo klasificira svoju finansijsku imovinu u sljedeće mjerne kategorije:

- ona koja je naknadno mjeri po fer vrijednosti (ili kroz ostalu sveobuhvatnu dobit [„OSD“] ili kroz dobit ili gubitak [„DG“]), i
- ona koja je mjeri po amortizovanom trošku.

Klasifikacija zavisi od poslovnog modela Društva za upravljanje finansijskom imovinom, kao i ugovornim uslovima za novčane tokove.

Za imovinu mjerenu po fer vrijednosti, dobici i gubici će biti priznati ili kroz DG, ili kroz OSD. Za ulaganja u instrumente kapitala koji se ne drže za trgovanje, ovo će zavisiti od toga da li je Društvo napravilo neopoziv izbor u momentu početnog priznavanja da instrumente kapitala vodi po fer vrijednosti kroz OSD.

Društvo reklassificira dužničke instrumente onda i samo onda kada promjeni svoj poslovni model za upravljanje tom imovinom.

###### **2. Priznavanje i prestanak priznavanja**

Redovna kupovina i prodaja finansijske imovine priznaje se na datum trgovanja, tj. datum na koji se Društvo obvezuje na kupovinu ili prodaju sredstva. Finansijska imovina se prestaje priznavati kada su prava primanja novčanih tokova istekla ili su prenešena, a Društvo je prenijelo sve rizike i koristi od vlasništva.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembar 2022.god.**

---

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

### **3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**

#### **3.12 Finansijski instrumenti (nastavak)**

##### **3.12.1 Računovodstvene politike (nastavak)**

###### **Finansijska imovina (nastavak)**

###### **3. Mjerenje**

Društvo mjeri finansijsku imovinu po fer vrijednosti plus transakcijski troškovi koji su direktno pripisani nabavci finansijske imovine, u slučaju da finansijska imovina nije iskazana po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak (FVDG). Transakcijski troškovi finansijske imovine po FVDG priznaju se kao rashodi u izvještaju o dobiti ili gubitku.

###### **a) Dužnički instrumenti**

Naknadno mjerenje dužničkih instrumenata zavisi od poslovnog modela Društva za upravljanje imovinom i karakteristikama novčanih tokova od sredstva. Naknadno mjerenje dužničkih instrumenata zavisi od poslovnog modela Društva za upravljanje imovinom (tj. da li je cilj Društva isključivo naplata ugovorenih novčanih tokova od imovine, ili naplata i ugovorenih novčanih tokova i novčanih tokova od prodaje sredstva ili nijedno od ova dva modela) i karakteristike novčanog toka sredstva (tj. da li novčani tokovi predstavljaju samo plaćanje glavnice i kamate („SPPI“ test), a kamata uključuje samo naknadu za kreditni rizik, vremensku vrijednost novac i druge osnovne rizike kreditiranja i profitnu maržu).

Postoje tri mjerne kategorije u koje Društvo klasificuje svoje dužničke instrumente

- **Amortizovani trošak:** Imovina koja se drži radi naplate ugovorenih novčanih tokova, pri čemu novčani tokovi predstavljaju isključivo plaćanja glavnice i kamata, mjeri se po amortizovanom trošku. Kamatni prihod od ove finansijske imovine je uključen u finansijski prihod, uz upotrebu metodu efektivne kamatne stope. Bilo koja dobit ili gubitak koji proizilaze iz prestanka priznavanja direktno se priznaje u izvještaj o dobiti ili gubitku, i iskazuje se unutar ostalih prihoda/(rashoda). Kursne razlike i gubici od umanjenja vrijednosti iskazani su kao zasebne stavke u izvještaju o dobiti ili gubitku.

Finansijska imovina Društva klasifikovana je u ovu kategoriju:

- potraživanja od kupaca i
- novac i novčani ekvivalenti.

- **FVOSD (Fer vrijednost kroz ostalu sveobuhvatnu dobit):** Imovina koja se drži radi naplate ugovorenih novčanih tokova i zbog prodaje finansijske imovine, pri čemu novčani tokovi predstavljaju isključivo plaćanja glavnice i kamata, mjeri se po FVOSD.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**

---

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

### **3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**

#### **3.12 Finansijski instrumenti (nastavak)**

##### **3.12.1 Računovodstvene politike (nastavak)**

###### **Finansijska imovina (nastavak)**

###### **4. Umanjenje vrijednosti**

Od 1. januara 2022. godine, za dužničke instrumente koji se vode po amortizovanom trošku ili po FVOSD, Društvo procjenjuje očekivane kreditne gubitke („ECL“) na osnovu budućih informacija. Primljena metodologija procjene umanjenja vrijednosti zavisi od toga da li je došlo do značajnog povećanja kreditnog rizika. Mjerenje ECL-a odražava: (i) nepristrasan i vjerovatni ponderisani iznos koji se određuje procjenom raspona mogućih ishoda, (ii) vremenskom vrijednošću novca i (iii) svim razumnim i dostupnim informacijama koje su dostupne bez nepotrebnih troškova na kraju svakog izvještajnog perioda o prošlim događajima, trenutnim uvjetima i prognozama budućih uslova.

Za potraživanja od kupaca, bez značajne komponente finansiranja, Društvo primjenjuje pojednostavljeni pristup dozvoljen po MSFI 9 i mjeri očekivane gubitke uslijed umanjenja vrijednosti tokom perioda trajanja ugovora, a od početnog priznavanja potraživanja. Potraživanja od kupaca prikazana su u izvještaju o finansijskom položaju neto od ispravke vrijednosti za ECL.

Da bi se izmjerili očekivani kreditni gubici, potraživanja od kupaca grupišu se na osnovu zajedničkih karakteristika kreditnog rizika. Analiza neoporavka provodi se za prethodnih 12 mjeseci da bi se utvrdio opći omjer ulaska u status neispunjavanja obaveza („default“).

Na osnovu promjene u kreditnom kvalitetu, Društvo se vodi modelom od tri faze za procjenu umanjenja vrijednosti finansijske imovine, osim za potraživanja od kupaca, bez značajne komponente finansiranja:

- Faza 1 – sastoji se iz iznosa za koje se kreditni rizik nije značajno povećao od momenta početnog priznavanja. Očekivani kreditni gubici određuju se na osnovu vjerovatnoće ulaska u status neispunjavanja obaveza unutar narednih 12 mjeseci (tj. dio očekivanih kreditnih gubitaka tokom perioda trajanja ugovora koji rezultiraju iz mogućnosti ulaska u status neizmirivanja obaveza unutar narednih 12 mjeseci ili ugovorenog dospijeća, zavisno šta je kraće).
- Faza 2 – sastoji se iz iznosa za koje je utvrđeno značajno povećanje kreditnog rizika od momenta početnog priznavanja, ali za koje ne postoje objektivni dokazi umanjenja vrijednosti. Očekivani kreditni gubici baziraju se na vjerovatnoći ulaska u status neispunjavanja obaveza tokom perioda trajanja ugovora.
- Faza 3 – sastoji se iz iznosa za koje postoje objektivni dokazi umanjenja vrijednosti (tj. koji kasne više od 90 dana). Očekivani kreditni gubici se mjere kao očekivani kreditni gubici tokom cijelog perioda trajanja ugovora. Očekivani kreditni gubici procjenjuju se uzimajući u obzir sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova iz te imovine.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembar 2022.god.**

---

*(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)*

### **3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**

#### **3.12 Finansijski instrumenti (nastavak)**

##### **3.12.1 Računovodstvene politike (nastavak)**

###### **Finansijska imovina (nastavak)**

###### **4. Umanjenje vrijednosti (nastavak)**

Potraživanja od kupaca, bez značajne komponente finansiranja, klasificuju se ili kao Faza 2 ili Faza 3:

- Faza 2 – sastoji se iz potraživanja za koja se primjenjuje pojednostavljeni pristup mjerenja očekivanih kreditnih gubitaka tokom perioda trajanja ugovora, osim za određena potraživanja od kupaca klasifikovana u Fazu 3.
- Faza 3 – sastoji se iz potraživanja koja su dospijela više od 90 dana ili za koja je individualno identifikovano umanjenje vrijednosti.

Društvo uzima u obzir sljedeće naznake pri procjeni značajnog povećanja kreditnog rizika ostale finansijske imovine:

- finansijska imovina dospjela je najmanje 30 dana;
- postoje ili se očekuju da će nastati pravne, tehnološke ili makroekonomске promjene sa značajnim negativnim uticajem na dužnika;
- postoje informacije o nepovoljnim događajima povezanim sa finansijskom imovinom ili drugim kreditima istog dužnika od drugih povjerilaca, kao što su zatvaranje ugovora o kreditu, kršenje odredbi iz ugovora, ponovni pregovori zbog finansijskih poteškoća, itd.;
- dužnik je izgubio značajnog kupca ili dobavljača ili na drugi način iskusio ili se očekuje da iskusи značajne nepovoljne promjene na svom tržištu.

Finansijska imovina otpisuje se u cijelosti ili djelomično, kada Društvo praktički iscripi sve napore za nadoknadu svog potraživanja i zaključi da nema opravdanog očekivanja za nadoknadu. Ovo se obično dešava kada je sredstvo dospjelo najmanje 365 dana.

###### **Finansijske obaveze**

Finansijske obaveze početno se priznaju po fer vrijednosti umanjenoj za troškove transakcije i naknadno se mjere po amortizovanom trošku uz upotrebu efektivne kamatne stope.

Dobici i gubici se priznaju u izvještaj o dobiti ili gubitku kada se prestanu priznavati obaveze, kao i kroz proces amortizacije efektivne kamatne stope.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**

---

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

**3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**

**3.12 Finansijski instrumenti (nastavak)**

**3.12.1 Računovodstvene politike (nastavak)**

**Finansijske obaveze (nastavak)**

Finansijska obaveza se prestaje priznavati kada je obaveza ispunjena, otkazana ili istekla. Kada se postojeća finansijska obaveza zamijeni drugom od istog povjerioca po bitno drugačijim uslovima, ili se uslovi postojeće obaveze bitno modifikuju, takva razmjena ili modifikacija se tretira kao prestanak priznavanja izvorne obaveze i priznavanje nove obaveze. Razlika u odgovarajućim knjigovodstvenim iznosima se priznaje u izvještaju o dobiti ili gubitku, osim ako se ekomska suština razlike u knjigovodstvenoj vrijednosti ne pripše kapitalnoj transakciji s vlasnicima. Dobit ili gubitak izračunava se kao razlika sadašnje vrijednosti modifikovanih novčanih tokova i sadašnje vrijednosti originalnih novčanih tokova, obje vrijednosti diskontovane uz upotrebu originalne efektivne kamatne stope obaveze.

Uzeti krediti se klasificiraju kao kratkoročne obaveze, osim ako Društvo ima bezuslovno pravo da odloži podmirenje obaveze za najmanje 12 mjeseci nakon izvještajnog perioda.

**3.12.2 Računovodstvene politike**

Finansijska imovina i finansijske obaveze se priznaju kada Društvo postane ugovorna strana u ugovoru vezanom za finansijski instrument.

Finansijska imovina i obaveze inicijalno se priznaju po fer vrijednosti. Transakcijski troškovi koji su direktno pripisivi sticanju finansijske imovine, odnosno nastanku finansijske obaveze (izuzev finansijske imovine i finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak), dodaju se, odnosno oduzimaju, od fer vrijednosti finansijske imovine, odnosno finansijskih obaveza, pri početnom priznavanju. Transakcijski troškovi koji su direktno pripisivi sticanju finansijske imovine i finansijskih obaveza po fer vrijednosti kroz dobit ili gubitak odmah se priznaju u izvještaju o dobiti ili gubitku.

**Finansijska imovina**

Finansijska imovina se priznaje, odnosno prestaje priznavati na datum trgovanja kad je kupoprodaja imovine definirana ugovorenim datumom isporuke finansijske imovine u rokovima utvrđenima u skladu konvencijama na predmetnom tržištu.

Finansijska imovina je klasifikovana u kategoriju: „po fer vrijednost kroz dobit ili gubitak [„FVDG“]“, „koja se drži do dospijeća“, „raspoloživa za prodaju“ i „krediti i potraživanja“.

Klasifikacija finansijske imovine ovisi o prirodi i svrsi finansijske imovine i određena je u trenutku inicijalnog priznavanja. Društvo je imalo samo jednu kategoriju finansijske imovine - „krediti i potraživanja“.

### **3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**

#### **3.12 Finansijski instrumenti (nastavak)**

##### **3.12.2 Računovodstvene politike (nastavak)**

###### **Finansijska imovina (nastavak)**

###### **1. Metoda efektivne kamatne stope**

Metoda efektivne kamatne stope je metoda izračuna amortizovanog troška finansijske imovine i raspoređivanja prihoda od kamata tokom određenog perioda. Efektivna kamatna stopa je kamatna stopa koja tačno diskontuje buduća novčana primanja (uključujući sve naknade za plaćene ili primljene poene koje čine sastavni dio efektivne kamatne stope, troška transakcije i ostalih premija i rabata) kroz očekivani vijek trajanja finansijske imovine, ili gdje je to moguće, kraćeg perioda.

###### **2. Krediti i potraživanja**

Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja sa fiksnim ili odredivim plaćanjima koja ne kotiraju na aktivnom tržištu klasificuju se kao krediti i potraživanja. Krediti i potraživanja se mjere po amortizovanom trošku, uz upotrebu metode efektivne kamatne stope, umanjenom za procijenjeno umanjenje vrijednosti. Prihod od kamate se priznaje primjenom efektivne kamatne stope, osim u slučaju kratkoročnih potraživanja, gdje bi uticaj vremenske vrijednosti novca bio nematerijalan.

###### **3. Umanjenje vrijednosti finansijske imovine**

Finansijska imovina procijenjuje se za naznake umanjenja na svaki datum izvještajnog perioda. Finansijska imovina je umanjena tamo gdje je dokazano da, kao rezultat jednog ili više događaja koji su se desili nakon početnog priznavanja finansijske imovine, procijenjeni budući novčani tokovi investicije su izmijenjeni.

Objektivan dokaz umanjenja može uključiti:

- značajne finansijske teškoće izdavaoca ili korisnika; ili
- propust ili delinkvencija u otplati kamate ili glavnice; ili
- mogućnost da će dužnik pasti pod stečaj ili finansijsku reorganizaciju.

Za finansijsku imovinu iskazanu po amortizovanom trošku, iznos umanjenja je razlika između knjigovodstvene vrijednosti imovine i sadašnje vrijednosti procijenjenih budućih novčanih tokova, diskontovanih uz upotrebu originalne efektivne kamatne stope finansijske imovine.

Knjigovodstvena vrijednost finansijske imovine se umanjuje upotrebom konta ispravke vrijednosti. Kada je potraživanje nenaplativo, otpisuje se preko konta ispravke vrijednosti. Naknadne naplate ranije otpisanih iznosa se knjiže na teret konta ispravke vrijednosti. Promjene u knjigovodstvenoj vrijednosti konta ispravke vrijednosti se priznaju u izvještaju o dobiti ili gubitku.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**

*(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)*

**3. Sažetak značajnih računovodstvenih politika (nastavak)**

**3.12 Finansijski instrumenti (nastavak)**

**3.12.2 Računovodstvene politike (nastavak)**

**Finansijska imovina (nastavak)**

**3. Umanjenje vrijednosti finansijske imovine (nastavak)**

Ako se u sljedećem periodu iznos gubitka od umanjenja smanji i smanjenje se objektivno može povezati sa događajem koji je nastao nakon priznavanja umanjenja vrijednosti, prethodno priznati gubitak od umanjenja vrijednosti se ispravlja kroz izvještaj o dobiti ili gubitku u mjeri koja neće rezultirati knjigovodstvenim iznosom većim nego što bi bio amortizovani trošak da nije došlo do priznavanja umanjenja vrijednosti na datum kada je priznato umanjenje vrijednosti.

**4. Prestanak priznavanja finansijske imovine**

Društvo će prestati priznavati finansijsku imovinu samo kada ugovorna prava na novčane tokove od finansijske imovine isteknu; ili ako prenese finansijsku imovinu, pa samim tim i sve rizike i koristi od vlasništva nad sredstvom na drugi subjekt. Ako Društvo ne prenese niti zadrži suštinski sve rizike i koristi od vlasništva i zadrži kontrolu nad finansijskom imovinom, Društvo nastavlja da priznaje finansijsku imovinu, u mjeri do koje se kontinuitet nastavlja.

**Finansijske obaveze**

Finansijske obaveze klasificuju se kao finansijske obaveze „po FVDG“ ili kao „ostale finansijske obaveze“. Trenutno, Društvo nije imalo finansijske obaveze „po FVDG“.

**1. Ostale finansijske obaveze**

Ostale finansijske obaveze, uključujući i obaveze po kreditima, se početno priznaju po fer vrijednosti, umanjenoj za troškove transakcije. Ostale finansijske obaveze se naknadno mjere po amortizovanom trošku uz upotrebu metodu efektivne kamatne stope. Metoda efektivne kamate je metoda izračunavanja troškova amortizacije finansijske obaveze i određivanja troška kamate za relevantni period. Efektivna kamatna stopa je stopa koja tačno diskontuje procijenjena buduća plaćanja u novcu kroz očekivano trajanje finansijske obaveze, ili gdje je to moguće, kraćeg perioda.

**2. Prestanak priznavanja finansijske obaveze**

Društvo prestaje priznavati finansijske obaveze onda, i samo onda, kada su obaveze Društva prestale, otkazane ili ističu.

**3.13 Zaokruživanje iznosa**

Svi iznosi objavljeni u finansijskim izvještajima i napomenama su zaokruženi na najbližu valutnu jedinicu, osim ukoliko nije drugačije naznačeno.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembar 2022.god.**

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

#### **4. Promjene računovodstvenih politika**

##### **4.1 Uticaj na finansijske izvještaje**

Kao što je objašnjeno u Napomenama 4.2 i 4.3 u nastavku, novi Standardi i tumačenja općenito su prihvaćeni bez izmjene uporednih informacija. Na dan 1. januara 2022. godine, nije bilo reklassifikacija, niti prilagođavanja koja proizlaze iz novih zahtjeva

##### **4.2 MSFI 9: „Finansijski instrumenti“**

Novi standardi i tumačenja, koje se odnose na priznavanje, klasifikaciju i mjerjenje finansijske imovine i finansijskih obaveza, kao i one koje se odnose na prestanak priznavanja finansijskih instrumenata, umanjenje vrijednosti finansijske imovine i računovodstvo hedžinga.

Usvajanje novih MSFI rezultiralo je promjenom računovodstvenih politika i prilagođavanjem iznosa priznatih u finansijskim izvještajima. Nove računovodstvene politike definisane su u ovom Izvještaju. U skladu s prijelaznim odredbama uporedni iznosi nisu izmijenjeni.

Na dan 31. 12. 2022. godine, nije bilo uticaja na zadržanu dobit Društva.

##### **Klasifikacija i mjerjenje**

Na dan 1. januara 2022. godine, Društvo je procijenilo koji se poslovni modeli primjenjuju na finansijsku imovinu koju posjeduje, te je svoje finansijske instrumente klasificiralo u odgovarajuće MSFI 9 kategorije. Nije bilo reklassifikacija finansijske imovine.

	Mjerna kategorija		Knjigovodstveni iznos		
	Originalna (MRS 39)	Nova (MSFI 9)	Originalni	Novi	Razlika
<b>Kratkotrajna finansijska imovina</b>					
Potraživanja od kupaca	Amortizovani trošak	Amortizovani trošak	50.711	50.711	-
Novac i novčani ekvivalenti	Amortizovani trošak	Amortizovani trošak	604	604	-

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembar 2022.god.**

---

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

**4. Promjene računovodstvenih politika (nastavak)**

**4.2 MSFI 9: „Finansijski instrumenti“ (nastavak)**

**Umanjenje vrijednosti finansijske imovine**

Društvo ima dvije vrste finansijske imovine koja podliježe novom modelu očekivanog kreditnog gubitka:

- potraživanja od kupaca i
- novac i novčani ekvivalenti.

Društvo je bila obavezno da revidira metodologiju umanjenja vrijednosti prema novim MSFI-jevima za svaku od ovih klasa imovine.

Dok su novac i novčani ekvivalenti također podložni zahtjevima za procjenu umanjenje vrijednosti, identifikovani gubitak od umanjenja vrijednosti bio je nematerijalan na dan 1. januara 2022.godine i 31. decembra 2022. godine.

Društvo primjenjuje pojednostavljeni pristup i mjeri očekivane gubitke uslijed umanjenja vrijednosti tokom perioda trajanja ugovora za sva potraživanja od kupaca. Identifikovani gubitak od umanjenja vrijednosti bio je nematerijalan na dan 1. januara 2022.godine i 31. decembra 2022. godine.

**4.3 MSFI 15: „Prihodi iz ugovora s kupcima“**

Društvo je usvojila MSFI 15 primjenom modifikovane retrospektivne metode, sa priznavanjem efekata početne primjene ovog standarda na datum njegove početne primjene. Shodno tome, informacije prezentovane za 2021. godinu nisu izmijenjene - tj. prikazane su kako je prethodno izvješteno, u skladu sa MRS 18, MRS 11 i srodnim tumačenjima. Dodatno, zahtjevi za objavljivanjima po MSFI 15 nisu primjenjeni na uporedne informacije.

Na dan 1. januara 2022. godine, nije bilo uticaja na izvještaj o finansijskom položaju Društva.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembar 2022.god.**

---

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

## **5. Ključne računovodstvene procjene i prosudbe**

Priprema finansijskih izvještaja zahtijeva korištenje računovodstvenih procjena koje će, po definiciji, rijetko biti jednake stvarnim rezultatima. Uprava također mora primijeniti prosuđivanje u primjeni računovodstvenih politika Društva.

Ova napomena daje pregled područja koja su uključivala viši stepen prosudbe ili složenosti, te stavke koje su vjerojatnije materijalno prilagođene zbog procjena i prepostavki koje su se pokazale pogrešnim. Detaljne informacije o svakoj od ovih procjena i prosudbi uključene su u ostale napomene zajedno s podacima o osnovici za izračun svake stavke u finansijskim izvještajima.

Pored toga, ova napomena takođe objašnjava gdje je došlo do stvarnih prilagođavanja u ovoj godini kao rezultat greške i promjena u prethodnim procjenama.

### **5.1 Značajne procjene i prosudbe**

Oblasti koje uključuju značajne procjene ili prosudbe su:

- umanjenje vrijednosti finansijske imovine.

Procjene i prosudbe kontinuirano se preispituju. Temelje se na historijskom iskustvu i drugim faktorima, uključujući očekivanja budućih događaja koji mogu imati finansijski uticaj na Društvo i za koje se vjeruje da su u takvim okolnostima razumni.

#### *Umanjenje vrijednosti finansijske imovine*

Gubitak uslijed umanjenja vrijednosti finansijske imovine zasniva se na prepostavkama o riziku ulaska u status neizmirivanja obaveza i stopama očekivanog gubitka. Društvo vrši prosuđivanje pri kreiranju ovih prepostavki i odabiru ulaznih parametara u izračunu umanjenja vrijednosti, na osnovu na historiji Društva, postojećim tržišnim uvjetima, kao i na budućim procjenama na kraju svakog izvještajnog perioda. Detalji o ključnim prepostavkama i ulaznim parametrima korištenim u izračunu objavljeni su u Napomenama

Gubici od umanjenja vrijednosti finansijske imovine priznati u izvještaju o dobiti ili gubitku, kao i stanja ispravke vrijednosti za gubitke, objavljeni su u Napomenama.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**

*(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)*

**6. Prihodi iz ugovora s kupcima**

	<b>2022.god.</b>	<b>2021.god.</b>
Prihodi iz ugovora sa povezanim stranama	0	0
Prihodi od prodaje robe	0	0
Prihodi od prodaje gotovih proizvoda	0	0
Prihodi od pruženih usluga	133.652	151.223
Prihodi od pruženih usluga na ino tržištu	0	0
<b>Ukupno prihodi iz ugovora s kupcima:</b>	<b>133.652</b>	<b>151.223</b>

**7. Ostali prihodi i dobici**

	<b>2022.god.</b>	<b>2021.god.</b>
Dobici od dugoročne nefinansijske imovine	0	0
Viškovi i ostala pozitivna usklađenja zaliha	0	0
Fiansijski prihodi	0	0
Ostali prihodi i dobici	3.689	0
<b>Ukupno:</b>	<b>3.689</b>	<b>0</b>
<b>UKUPNO prihodi:</b>	<b>137.341</b>	<b>151.223</b>

**8. Troškovi zaposlenih**

	<b>2022.god.</b>	<b>2021.god.</b>
Bruto plate	96.040	110.477
Ostale naknade zaposlenim		
Ostali troškovi zaposlenih i angažovanih fiz.I	21.183	0
<b>Ukupno:</b>	<b>117.223</b>	<b>110.477</b>

**9. Ostali operativni troškovi**

<b>Rashodi i troškovi</b>	<b>2022.god.</b>	<b>2021.god.</b>
Nabavna vrijednost prodate robe		
Promjene u zalihamu got.proizvoda, polupr.		
Troškovi sirovina i materijala	16.556	21.819
Troškovi energije i goriva	8.222	6.088
Amortizacija	654	247
Troškovi primljenih usluga		
Ostali poslovni rashodi i troškovi	14.869	15.288
Gubici od finansijske imovine		
Manjkovi i ostalo usklađivanje zaliha		
Finansijski rashodi	1.673	68
Ostali rashodi i gubici	178	289
<b>Ukupno rashodi i troškovi (bez tr.plaća)</b>	<b>42.152</b>	<b>43.799</b>
<b>UKUPNO rahodi i troškovi</b>	<b>159.375</b>	<b>154.276</b>

Rashodi obračunskog perioda su imali povećanje u odnosu na prethodni obračunski period. Povećanje je za KM 63.292, odnosno za 7,90%.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembar 2022.god.**

*(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)*

Rashodi i troškovi obračunskog perioda su bili kako slijedi:

	Grupa konta	Troškovi u 2022.god.
Nabavna vrijedsnost prodate robe	501	
Nabavna vrijednost ostale prodaje	502	
Utrošene sirovine i materijal	511	16.138
Utrošena energija i gorivo	512	8.222
Utrošeni rezervni dijelovi	513	301
Utrošak-otpis ambalaže, sit.inv.i HTZ opreme	514	117
Troškovi izrade i dorade učinaka	530	
Troškovi transportnih usluga	531	
Troškovi usluga održavanja	532	2.480
Troškovi zakupa	533	
Troškovi reklame i sponzorstva	535	
Troškovi ostalih proizvodnih usluga	539	
Troškovi amortizacije obračunskog perioda	540	654
Amortizacija trajno nepriznati rashodi	542	
Troškovi zaštitarskih usluga	550	4.975
Troškovi reprezentacije	551	
Troškovi premije osiguranja	552	692
Troškovi platnog prometa i drugi bank.troš.	553	965
Troškovi poštanskih i telekomunikac.usluga	554	3.387
Troškovi poreza, naknada, taksi, ...	555	1.444
Troškovi članskih doprinosa i sl. obaveze	556	
Ostali nematerijalni troškovi	559	927
Rashodi kamata	561	1.673
Rashodi po osnovu kursnih razlika	562	
Gubici od otuđenja opreme i transportnih sr.	570	
Rashodi po osnovu otpisa potraživanja	578	
Ostali rashodi	579	177
Smanjenje vrijednosti zaliha	596	
<b>Ukupno rashodi i troškovi (bez tr.plaća)</b>		<b>42.152</b>

#### 10. Porez na dobit

Usaglašavanje oporezive dobiti iz poreznog bilansa sa računovodstvenom dobiti može se sumirati kako slijedi:

2022.god.                  2021.god.

**Dobit prije oporezivanja**

**Porez na dobit po zakonskoj stopi od 10%**

*Korigovano za:*

- efekti korekcija

- Efekat prenešenih poreskih gubitaka

**Porez na dobit**

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Napomena uz finansijske izvještaje**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**  
*(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)*

**11. Imovina**  
**11.1. Nekretnine, postrojenja i oprema**

<b><u>Nabavna vrijednost</u></b>	<b>Nem. sred</b>	<b>Zemljiste</b>	<b>Grad. obj.</b>	<b>Dugor. ulag.</b>	<b>Alat i namještaj</b>	<b>Trans.sredš.</b>	<b>Ukupno</b>
<b><u>Stanje 31.12.2021.god</u></b>							
Povećanja							
Smanjenja							
<b><u>Stanje na dan 31. 12. 2022.god</u></b>							
<b><u>Ispравka vrijed</u></b>							
<b><u>Stanje 31.12.2021.god.</u></b>							
Obr.amortizacije za							
2022. godinu							
Smanjenje I.V.							
I.V. na dan 31. 12.							
<b><u>2022.god</u></b>							
<b><u>Neto vrijednost</u></b>							
<b><u>Stanje na dan 31. 12. 2022.god</u></b>							
<b><u>Stanje na dan 31. 12. 2021.god</u></b>							

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Napomena uz finansijske izvještaje**  
**za godinu koja je završila 31. decembar 2022.god.**

*(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)*

U obračunskom period nije bilo ulaganje u nematerijalna stalna sredstva.

Ulaganje u zemljište i aktiviranje građevinskog zemljišta nije bilo.

Ulaganja u građevinske objekte i aktiviranje istih u obračunskom periodu nije bilo.

Obračun amortizacije na materijalna stalna sredstva u obračunskom periodu je KM 6.021,00 odnosno obračun amortizacije za postrojenja i opremu je KM 6.021,00.

Stope amortizacije su formirane na osnovu procijenjenog vijeka trajanja stalnog sredstva i uz linearni obračun amortizacije. Stope su:

- nematerijalna stalna sredstva	15-20%
- građevinski objekti – čvrsti material	5%
- oprema i kanc. namještaj	15%-33,33%
- krupne mašine	15%

Finansijska imovina po amortizovanom trošku sastoji se iz sljedećih stavki:

- potraživanja od kupaca i
- novac i novčani ekvivalenti.

#### **11.2.1. Potraživanja od kupaca i ostala potraživanja**

	31. decembar 2022.god.	31. decembar 2021.god.
Potraživanja od kupaca u zemlji	50.711	72.036
Potraživanja od kupaca u inostranstvu		
Sumnjiva i sporna potraživanja		
Potraživanja od zaposlenih	7.888	8.488
Potraživanja za akontacije poreza na dobit		
Potraživanja za PDV		
Ostala kratkoročna potraživanja	37.490	31.309
Kratkoročna razgraničenja i rezervisanja		4.000
<b>Ukupno – kratkoročna potraživanja</b>	<b>96.089</b>	<b>115.833</b>

Na potraživanja od kupaca ne obračunava se kamata, a period plaćanja je generalno od 14 do 60 dana.

U obračunskom periodu nije bilo ispravke potraživanja.

U obračunskom periodu su potraživanja značajno povećana. Potraživanja od kupaca su veća za 27.249 u odnosu na cijelokupno naplaćena potraživanja iz 2021. godine, ali i dalje je prisutan rizik za naplatu potraživanja u skladu sa MRS.

Uvidom u računovodstvenu evidenciju i dokumentaciju konstatovano je da nema kupaca koji nisu izmirili svoju obavezu u skladu sa MRS i u skladu sa definicijom kratkoročnog potraživanja tj. u roku od 12 mjeseci.

# HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo

Revizija finansijskih izvještaja

za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

## 11. Finansijska imovina (nastavak)

### 11.3 Novac i novčani ekvivalenti

	31. decembar 2022.god.	31. decembar 2021.god.
--	---------------------------	---------------------------

Novac na bankovnim računima – BAM	45	121
Novac na bankovnim računima – strane valute	559	1
Gotovina - novčana sredstva	604	122
Ukupno:		

Uvidom u izvode od poslovnih banaka kao i uvidom u blagajnički dnevnik na dan 31.12.2022. godine stanje novčanih sredstava je identično iskazanom u poslovnim knjigama.

### Usaglašavanje sa izvještajem o novčanim tokovima

Gore navedeni iznosi (novac na bankovnim računima) usaglašavaju se sa iznosom novca i novčanih ekvivalenta prikazanim u izvještaju o novčanim tokovima na kraju izvještajnog perioda kako slijedi:

	31. decembar 2022.god.	31. decembar 2021.god.
Novac na bankovnim računima	45	121
Novac u blagajni	559	1
Iznosi prema izvještaju o novčanim tokovima	604	122

### 11.4 Umanjenje vrijednosti finansijske imovine po amortizovanom trošku

#### Potraživanja od kupaca

Sva potraživanja od kupaca svrstana su fazu 2 po MSFI 9.

Društvo primjenjuje MSFI - pojednostavljeni pristup za mjerjenje očekivanih gubitaka u kojem se procjenjuje ispravka vrijednosti za očekivane gubitke tokom perioda trajanja ugovora, za sva potraživanja od kupaca. Da bi se izmjerili očekivani gubici, potraživanja od kupaca se grupišu na osnovu zajedničkih karakteristika kreditnog rizika i dana kašnjenja.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**  
*(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)*

## 11. Finansijska imovina (nastavak)

### Novac i novčani ekvivalenti

Ispravka vrijednosti za gubitke u vezi novca i novčanih ekvivalenata utvrđuje se pojedinačno za svaki iznos u određenoj finansijskoj instituciji. Da bi se procijenio kreditni rizik, koriste se eksterni kreditni rejtinzi i javno dostupne informacije o stopama gubitaka za određeni rejting. Budući da svi novčani iznosi imaju nizak kreditni rizik, na datum izvještavanja, Društvo je primijenilo praktično rješenje raspoloživo u MSFI 9 i utvrdilo gubitke uslijed umanjenja vrijednosti kao očekivani kreditni gubici tokom perioda od 12 mjeseci. Izračunavanje gubitaka po osnovu umanjenja vrijednosti rezultiralo je nematerijalnim iznosom.

## 12. Finansijske obaveze

### 12.1 Obaveze po uzetim kreditima, rezervisanja i pozajmice

31. decembar 2022.god.	31. decembar 2021.god.
---------------------------	---------------------------

#### Dugotrajne obaveze

Dugoročni krediti u zemlji

Dugoročna rezervisanja i razgraničenja

<b>Kratkoročni krediti</b>	<b>0</b>	<b>320</b>
Kratkoročni krediti	0	320
Kratkoročni dio dugoročnih kredita		
Ostale kratkoročne obaveze		
<b>UKUPNO</b>	<b>0</b>	<b>320</b>

### 12.2 Usaglašavanje neto duga

Donja tabela predstavlja analizu neto duga.

	31. decembar 2022.god.	31. decembar 2021.god.
Novac i novčani ekvivalenti (isključujući prekoračenja po bankovnim računima)	604	122
Uzeti krediti – otplativi unutar jedne godine (uključujući prekoračenja po bankovnim računima)	0	320
Uzeti krediti – otplativi nakon jedne godine		
<b>Neto dug</b>	<b>604</b>	<b>-198</b>

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**

Revizija finansijskih izvještaja

**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Novac i novčani ekvivalenti  
Bruto dug**12.3 Obaveze prema dobavljačima**

	31. decembar 2022.god.	31. decembar 2021.god.
--	------------------------------	------------------------------

Obaveze prema dobavljačima u zemlji	98.388	96.204
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	-	-
<b>Ukupno:</b>	<b>98.388</b>	<b>96.204</b>

Za obaveze prema dobavljačima nisu dati nikakvi instrumenti obezbjeđenja, a obaveze se obično plaćaju unutar 60 dana od datuma priznavanja.

**13. Ostale obaveze**

	31. decembar 2022.god.	31. decembar 2021.god.
--	---------------------------	---------------------------

Obaveze za primljene avanse		
Ostale obaveze iz poslovanja		
Obaveze prema zaposlenim za plaće	30.848	24.506
Obaveze po osnovu kamata	3.513	4.267
Obaveze za PDV		
Obaveze za porez na dobit		
Obaveze za ostale poreze, dopr. i član.		
Ostale kratkoročne obaveze		883
Ostala kratkoročna razgraničenja		
<b>Ukupno:</b>	<b>34.361</b>	<b>29.656</b>

# HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo

Revizija finansijskih izvještaja

za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

## 14. Vlasnički kapital

Vlasnička struktura može se prikazati kako slijedi:

Osnivač	31. decembar 2022.god.		31. decembar 2021.god.	
	%	vrijedno st	%	vrijednos t
UKUPNO	100%	480.613	100%	480.613
Karkelja Kemo	51.0031	245.128	51.0031	245.128
Aljić Asmir	22.5033	108.154	22.5033	108.154
Žisko Rusmir	0.9376	4.506	0.9376	4.506
Karan Milan	0.8504	4.087	0.8504	4.087
Radinski Dragutin	0.8286	3.982	0.8286	3.982
Mehović Šahin	0.785	3.773	0.785	3.773
Čečar Savo	0.7632	3.668	0.7632	3.668
Cecić Marinko	0.7196	3.458	0.7196	3.458
Merhemić Ramiz	0.7196	3.458	0.7196	3.458
Šehić Samra	0.7196	3.458	0.7196	3.458
Ostali dioničari	20.1700	96.940	20.1700	96.940

Pristupom javnim podacima tržišta na kojem kotiraju dionice privrednog društva utvrđeno je da je ukupan broj dioničara 56. Broj dionica na tržištu je 4.586 a nominalna cijena dionice je 104,80 KM. Najveći pojedinačni dioničar je Karkelja Kemo sa 51,0031% vlasništva i Aljić Asmir sa 22,5033%. Ostali dioničari nemaju pojedinačnu vrijednost preko 1%.

## 15. Preuzete obaveze

### 15.1 Preuzete obaveze i naplata otkupnina

Preuzete obaveze i naplata otkupnina, iskazano je sljedeća stanje:

	31. decembar 2022.god.	31. decembar 2021.god.
Naplata otkupnina		0
- Unutar jedne godine	0	0
- preko jedne godine		

U obračunskom period nije bilo transakcija po pitanju naplate otkupnina.

## 16. Transakcije sa povezanim stranama

Subjekti se generalno smatraju povezanim ako su subjekti pod zajedničkom kontrolom ili ako jedan subjekt ima sposobnost da kontroliše drugi subjekt ili može vršiti značajan uticaj ili zajedničku kontrolu nad drugim subjektom u donošenju finansijskih i operativnih odluka. Prilikom razmatranja svakog mogućeg odnosa sa povezanom stranom, pažnja je usmjerena na suštinu odnosa, a ne samo na pravni oblik.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembar 2022.god.**

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

U skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji F BiH svako privredno društvo, koje ima transakcije sa povezanim licima (pravnim i fizičkim licima koja su na bilo koji način povezana) dužno je sačiniti Studiju transvernih cijena. Cilj Studije je da se utvrde i eliminišu efekti po principu "van dohvata ruke".

Transakcije po osnovu prodaje roba i/ili pružanja usluga između povezanih lica treba da bude podvrgnuto analizi uticaja na finansijski rezultat. Prilikom sačinjanja Studije transfernih cijena za transakcije između povezanih lica, neophodno je koristiti metode i tehnike koje je definisala struka. Odstupanja od uobičajenih "nezavisnih" transakcija treba da se primijene i uvrste u Preznom bilansu na način da se koriguje oporeziva osnovica.

Zaključak Studije transfernih cijena je ta da je vidljivo je da Društvo u svojim transakcijama sa drugim zavisnim društvima nije bilo oštećeno.

Studiju transfernih cijena se sačinjava ukoliko ima transakcija sa povezanim licima.

Društvo je upoznato sa obavezom izrade Studije transfernih cijena u skladu sa Zakonom o porezu na dobit u F BiH.

## 17. Upravljanje finansijskim rizikom

Poslovanje Društva može biti izloženo tržišnom riziku (uključujući valutni rizik i rizik kamatne stope), kreditnom riziku i riziku likvidnosti.

### 17.1 Tržišni rizik

Poslovanje Društva je primarno izloženo finansijskim rizicima promjena kurseva stranih valuta i kamatnih stopa.

#### Valutni rizik

Društvo ne obavlja transakcije u stranim valutama. Stoga se ne javljaju izloženosti promjenama kursa.

Iznosi monetarne imovine i monetarnih obaveza Društva na dan izvještavanja, denominirani u stranim valutama, bili su kako slijedi:

	31. decembar 2022.god. EUR	31. decembar 2021.god. EUR
<b>Imovina</b>	0	0
Potraživanja od ino kupaca	0	0
Novac i novčani ekvivalenti	0	0
<b>Obaveze</b>	0	0
Obaveze po uzetim kreditima	0	0
Obaveze prema dobavljačima	0	0
<b>Neto iznos</b>	0	0

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**

---

(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)

Društvo u obračunskom period nije imalo kreditnog zaduženja (dugoročno ili kratkoročno zaduženje) po principu vezivanja obaveze za neku od stranih sredstava plaćanja, tako da po osnovu kreditnog zaduženja nema valutnog rizika po tom osnovu.

Budući da je konvertibilna marka (BAM) službeno vezana za EUR, Društvo nije izloženo riziku promjene kursa EUR.

#### Rizik kamatne stope

Društvo nije izloženo riziku kamatne stope budući da uzima kredite po fiksnim kamatnim stopama uz osiguranje kreditnog zaduženja mjenicama i hipotekom na nekretninama.

#### **17.2 Kreditni rizik**

Kreditni rizik je rizik da ugovorna strana neće ispuniti svoje obaveze po finansijskom instrumentu ili ugovoru s kupcima, što dovodi do finansijskog gubitka. Kreditni rizik proizlazi iz novca i novčanih ekvivalenta i potraživanja od kupaca. Kreditnim rizikom se upravlja na individualnoj osnovi.

Društvo upravlja i analizira kreditni rizik za svakog svog novog kupca, analizirajući njegov finansijski položaj, prošlo iskustvo i druge dostupne faktore.

Knjigovodstveni iznosi finansijske imovine evidentirane u finansijskim izvještajima, umanjeni za ispravke vrijednosti, predstavljaju maksimalnu izloženost Društva kreditnom riziku bez uzimanja u obzir vrijednosti bilo kojeg pribavljenog kolateral-a.

Utvrđivanje visine zaduženosti, stavljanjem u omjer ukupne obaveze u odnosu na ukupnu imovinu, dobijemo koeficijent ukupne zaduženosti **0,75** što iskustveno ne može ugroziti poslovanje i opći je dojam da Društvo nije prezaduženo.

#### **17.3 Rizik likvidnosti**

Društvo upravlja rizikom likvidnosti održavanjem dovoljno novčanih sredstava kako bi se ispunile obaveze po dospijeću.

Politika Društva za upravljanje likvidnošću uključuje projiciranje novčanih tokova u glavnim valutama (BAM i EUR) i uzimajući u obzir nivo likvidnih sredstava potrebnih za ispunjavanje ovih obaveza.

Zaduženost Društva može uticati na tekuću likvidnost. Stavljanjem u omjer kratkoročne obaveze u odnosu na tekuća sredstva dobije se koeficijent zaduženosti **0,77**, što znači da na svaku novčanu jedinicu tekućih sredstava društvo ima **0,77** novčane jedinice kratkoročnih obaveza. Iskustveno, ovo zaduženje se kreće u granici prihvatljivosti.

Stavljanjem u omjer dugoročne obaveze u odnosu na stalna sredstva, dobijemo koeficijent iskustveno prihvatljiv.

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**

Revizija finansijskih izvještaja

**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.***(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)*

Stavljanjem u omjer ukupne obaveze u odnosu na ukuna sredstva, dobijemo koeficijent zaduženosti koji nema značajnog uticaja na likvidnost. Opšta je procjena da Društvo nije prezaduženo i da nema rizika da će likvidnost biti ugrožena.

Tabele u nastavku analiziraju finansijske obaveze Društva u relevantnim grupama po ročnosti na osnovu njihovih ugovornih dospijeća. Iznosi prikazani u tabeli su ugovorni nediskontovani novčani tokovi.

	<b>Do 1 godine</b>	<b>Preko 1 godine</b>	<b>Ukupni ugovoren novčani tokovi</b>	<b>Knjigovo- dstveni iznos</b>
<b>Na dan 31. decembra 2021.godine</b>				
Obaveze prema dobavljačima	96.204		96.204	96.204
Obaveze po uzetim kratkoroč. kreditima	320		320	320
<b>Ukupno:</b>	<b>96.524</b>		<b>96.524</b>	<b>96.524</b>
<b>Na dan 31. decembra 2022.godine</b>				
Obaveze prema dobavljačima	98.388		98.388	98.388
Obaveze po uzetim kratkoroč. kreditima	0			
<b>Ukupno:</b>	<b>98.388</b>		<b>98.388</b>	<b>98.388</b>

Stepen zaduženosti, stavljanjem u omjer dugoročne obaveze u odnosu na stalna sredstva dobije se koeficijent 0 budući da društvo nema dugoročnih obaveza i ti pokazatelji ne signaliziraju da će ugroziti poslovanja.

Opšti stepen zaduženosti, stavljanjem u omjer ukupno zaduženje u odnosu na ukupna sredstva (stalna + tekuća sredstva) dobije se koeficijent 0,75 i nema indicija da se može ugroziti likvidnost i poslovanje Društva.

#### **17.4 Fer vrijednost finansijskih instrumenata**

Fer vrijednost finansijskih instrumenata Društva koji se mijere po fer vrijednosti na trajnoj osnovi

Društvo ne posjeduje finansijske instrumente koji se mijere po fer vrijednosti na trajnoj osnovi.

Fer vrijednost finansijskih instrumenata Društva koji se ne mijere po fer vrijednosti na trajnoj osnovi (ali za koje se zahtijeva objava fer vrijednosti)

**HIDROMONTAŽA d.d. Sarajevo**  
**Revizija finansijskih izvještaja**  
**za godinu koja je završila 31. decembra 2022.god.**

---

*(Svi iznosi su prikazani u BAM, osim ukoliko nije drugačije navedeno)*

Za potraživanja od kupaca, obaveze prema dobavljačima, kratkoročne uzete kredite, kao i novac i novčane ekvivalente, knjigovodstvena vrijednost predstavlja razumnu aproksimaciju fer vrijednosti.

Određena salda sredstava i obaveza koja je Revizor locirao kao nepotvrđena (ista nisu kvantificirana i ne utiču na Revizorovo mišljenje), treba usaglasiti i korigovati u skladu sa MRS i MSFI.

Nerealna salda daju iskrivljenu sliku bilansa stanja i bilansa uspjeha i dovode do podcenjivanja bilansnih pozicija i fiansijskog rezultata. Revizor zahtjeva utvrđivanje fer vrijednosti svih bilansnih pozicija u skladu sa MRS.

## **18. Upravljanje kapitalom**

### **18.1 Upravljanje rizicima**

Ciljevi Društva pri upravljanju kapitalom su:

- očuvanje svoje sposobnosti da nastavi pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, tako da može nastaviti da obezbeđuje povrat vlasniku i koristi za druge zainteresirane strane, i
- održavanje optimalne strukture kapitala kako bi se smanjio trošak kapitala.

U cilju održavanja ili prilagođavanja strukture kapitala, Društvo može prilagoditi iznos dividendi isplaćenih vlasniku, vratiti kapital vlasniku ili prodati imovinu radi smanjenja duga.

## **19. Događaji nakon datuma izvještajnog perioda**

Nije bilo značajnih događaja nakon datuma izvještajnog perioda i do datuma odobrenja ovih finansijskih izvještaja koji zahtijevaju usklađivanje ili objavljivanje u finansijskim izvještajima.

**HIDROMONTAŽA D.d. Sarajevo**

Naziv pravnog lica

Sarajevo-Novo Sarajevo, MUHAMEDA EF. PANDŽE 15

Sjediste i adresa pravnog lica

Djelatnost  
UniCredit Bank d.d. Mostar

Uvodjenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju

Naziv banke  
33890022000018307

Broj računa

Broj računa

33890022000018307

**IZVJEŠTAJ O FINANSIJSKOM POLOŽAJU NA KRAJU PERIODA  
(BILANS STANJA)**

na dan 31.12.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka			Iznos tekuće godine (početno stanje)
		3	4	5	
<b>IMOVINA</b>					
A.	Dugoročna imovina (002 do 008)	001		3.554	4.209
1.	Nekretnine, postrojenja i oprema	002		3.554	4.209
2.	Imovina s pravom korишtenja	003			
3.	Ulaganja u investicijske nekretnine	004			
4.	Nematerijalna imovina	005			
5.	Biološka imovina	006			
6.	Finansijska imovina i ulaganja	007			
7.	Ostala imovina i potraživanja	008			
<b>Kratkoročna imovina (010 do 016)</b>					
B.	Zalihе	009	174.037		191.997
1.	Dugoročna imovina namijenjena prodaji i imovina poslovanja koje se obustavlja	010	76.905		75.931
2.	Potraživanja od kupaca i ugovorna imovina	011			
3.	Ostala finansijska imovina	012	50.711		72.036
4.	Novac i novčani ekvivalenti	013			12.755
5.	Akontacije poreza na dobit	014	604		122
6.	Ostala imovina i potraživanja, uključujući i razgraničenja	015			
7.	<b>UKUPNO IMOVINA (001+009)</b>	016	45.817		31.153
C.	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>	017	177.591		196.206
D.	<b>UKUPNO IMOVINA (017+018)</b>	018	2.252.967		2.006.558
E.	<b>UKUPNO IMOVINA I VANBILANSNA EVIDENCIJA (017+018)</b>	019	2.430.558		2.202.764



Kontrolni broj: 1097738863

str. 1 od 2

Redni broj	Pozicija	Vnos prethodne godine (početno stanje)			
		Bilješka	Oznaka za AOP	Iznos tekuće godine	6
1	<b>KAPITAL</b>	3	4	5	
1.	Vlasnički kapital		020	480.613	480.613
2.	Dionička premija		021		93
3.	Rezerve		022	93	93
4.	Revalorizacione rezerve	023		10.237	10.237
5.	Dobit (025+026)	024		10.237	10.237
5.1	Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda	025		10.237	10.237
5.2.	Dobit tekućeg perioda	026		446.103	424.069
6.	Gubitak (028+029)	027		424.069	421.016
6.1	Akumulirani, nepokriveni gubici iz prethodnih perioda	028		22.034	3.053
6.2.	Gubitak tekućeg perioda	029		44.840	66.874
<b>A.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL (020+021+022+023+024+027)</b>	<b>030</b>			
	<b>OBAVEZE</b>				
<b>B.</b>	<b>Dugoročne obaveze (032 do 034)</b>	<b>031</b>			
1.	Finansijske obaveze	032			
2.	Rezervisanja	033			
3.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	034			
<b>C.</b>	<b>Kratkoročne obaveze (036 do 040)</b>	<b>035</b>		<b>132.751</b>	<b>129.332</b>
1.	Obaveze prema dobavljačima i ugovorne obaveze	036		98.388	96.204
2.	Ostale finansijske obaveze	037			3.471
3.	Rezervisanja	038			
4.	Obaveze za porez na dobit	039			
5.	Ostale obaveze, uključujući i razgraničenja	040		34.363	29.657
<b>D.</b>	<b>UKUPNO OBAVEZE (031+035)</b>	<b>041</b>		<b>132.751</b>	<b>129.332</b>
<b>E.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL I OBAVEZE (030+041)</b>	<b>042</b>		<b>177.591</b>	<b>196.206</b>
<b>F.</b>	<b>VANBILANSNA EVIDENCIJA</b>	<b>043</b>		<b>2.252.967</b>	<b>2.006.558</b>
<b>G.</b>	<b>UKUPNO KAPITAL, OBAVEZE I VANBILANSNA EVIDENCIJA (042+043)</b>	<b>044</b>		<b>2.430.558</b>	<b>2.202.764</b>

Vedad Kajanija

Direktor

HADŽIĆ (HAMDIJA) FUAD

Certificirani računovoda

CEFRIC, DEDAL KAJANJA 3809/5  
FUAD FUAD BROJ licencije  
LICENCIJANT 12345/5  
FAD

Sarajevo-Novo Sarajevo, 08.02.2023.

Mjesto i datum



**Uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i instalacija za grijanje i klimatizaciju**

Djelatnost

UniCredit Bank d.d. Mostar

Naziv banke

**3389002200018307**

Broj računa

**IZVJEŠTAJ O UKUPNOM REZULTATU ZA PERIOD**

**(BILANS USPJEHA)**

za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Redni broj	Pozicija	Bilješka za AOP	Oznaka za AOP	Od 01.01. do 31.12. tekuće godine		Od 01.01. do 31.12. prethodne godine
				5	4	
<b>1 DOBIT ILI GUBITAK PERIODA</b>						
A.	Prihodi iz ugovora s kupcima (102 do 104)			101	133.652	151.223
1.	Prihodi od prodaje robe			102		
2.	Prihodi od prodaje готовih proizvoda			103	133.652	151.223
3.	Prihodi od pruženih usluga			104		
B.	<b>Poslovni rashodi (106+107+108+109+110+111+112)</b>			105	157.524	153.919
1.	Nabavna vrijednost prodaje robe			106		
2.	Promjene u zalihamama gotovih proizvoda, poluproizvoda i proizvodnje u toku, neto (+) / (-)			107	16.556	21.819
3.	Troškovi sirovina i materijala			108		
4.	Troškovi energije i goriva			109	8.222	6.088
5.	Troškovi plaća i ostalih licih primanja			110	117.223	110.477
6.	Amortizacija			111	654	247
7.	Ostali poslovni rashodi i troškovi			112	14.869	15.288
C.	<b>Ostali prihodi i rashodi (114+115+116+117+118+119+120-121)</b>			113	1.838	-357
1.	Dobici i gubici od dugoročne nefinansijske imovine, neto (+) / (-)			114		
2.	Dobici i gubici od finansijske imovine i ulaganja, neto (+) / (-)			115		
3.	Dobici i gubici od uskladjenja vrijednosti zaliha, neto (+) / (-)			116		



Redni broj	Pozicija	Od 01.01. do 31.12. prethodne godine		Od 01.01. do 31.12. tekuće godine	
		Oznaka za AOP	Bilješka	Oznaka za AOP	Bilješka
		3	4	5	6
1.	Promjena rezervisanja, neto (+) / (-)	2.	2.	2.	2.
4.	Finansijski prihodi	117	117	118	118
5.	Finansijski rashodi	68	68	119	119
6.	Ostali prihodi i dobici			1.673	1.673
7.	Ostali rashodi i gubici			3.689	3.689
8.	Dobit prije oporezivanja (101-105+113)			120	120
D.	Gubitak prije oporezivanja (101-105+113)			121	121
E.	Porez na dobit (125+126)			122	122
F.	Tekući porez na dobit			123	123
1.	Odgodeni porez na dobit			124	124
2.	Dobit (122-124)			125	125
G.	Gubitak (123+124)			126	126
H.	IZVJEŠTAJ O OSTALOM UKUPNOM REZULTATU			127	127
I.	Ostali ukupni rezultat (130+131+132-133)			128	128
1.	Revalorizacija zemljišta i građevina			129	129
2.	Povećanje/(smanjenje) fer vrijednosti finansijske imovine			130	130
3.	Ostalo			131	131
4.	Porez na dobit koji se odnosi na ove stavke			132	132
I.	UKUPNI REZULTAT (127 - 128 + 129)			133	133
				134	-3.053
					-22.034

Vedad Kajanija

Direktor

Kajanija  
Vedad



HADŽIĆ (HAMDIJA) FUAD

Certificirani računovođa

3809/5

Centar za finansijske licence  
FUAD HADŽIĆ  
Licenčna br. 2309/5  
HADŽIĆ

Sarajevo-Novo Sarajevo, 08.02.2023.

Mjesto i datum

Naziv pravnog lica

"HIDROMONTAŽA" d.d.

Sjedište i adresa pravnog lica

Sarajevo, Muhameda ef.Pandže 15

Identifikacioni broj za direktne poreze

4200601820009

Broj protokola

Bilješke-12/2022

FINANSIJSKO-FINANCIJSKO  
INFORMATIČKA AGENCIJA  
POSLOVNA JEDINICA SARAJEVO

13.02.2023

Finansijsko-informatička agencija

Ložionička 3, 71000 Sarajevo

## BILJEŠKE UZ FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE

za period od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine

Certificirani računovođa

Fuad (Hamdija) Hadžić

CR-3809/5

CERTIFICIRANI RAČUNOVOĐA  
FUAD HADŽIĆ  
Računovođa br. 3809/5  
THK



Direktor :

Kajanija  
Vedad Kajanija

## Usvojene računovodstvene politike

Svi finansijski izvještaji "HIDROMONTAŽA" d.d. za obračunski period 01.01.2022 - 31.12.2022. godine u potpunosti su urađeni u skladu sa Zakona o računovodstvu i primjnom MSFI za MSS - Međunarodni standard finansijskog izvještavanja za male i srednje subjekte. Prilikom prelaska na MSFI za MSS primjenjene su odredbe iz Odjeljka 35. Razlog prelaska na primjenu MSFI za MSS je ušteda na troškovima i vremenu rada. Kolona prethdna godina i kolona tekuća godina u finansijskim izvještajima sačinjene su u skladu sa MSFI za MSS. Prelazak na MSFI za MSS nije imao efekte na finansijske izvještaje.

Finansijski izvještaji Društva sačinjeni su po načelu istorijskog troška. Računovodstvene politike dosljedno su primjenjivane u svim periodima predstavljenim u ovim finansijskim izvještajima i u skladu su s računovodstvenim politikama korištenim u prethodnoj godini.

Prihodi od pruženih usluga priznaju se u bilansu uspjeha po stepenu dovršenosti. Stepen dovršenosti mjeri se kao odnos troškova nastalih do datuma bilansa i planiranih ukupnih troškova iz ugovora.

Prihodi od prodaje iz ostalih aktivnosti priznaju se u bilansu uspjeha, isključujući PDV, u trenutku isporuke proizvoda kupcu, ispostavljena je faktura, koju kupac nije osporio.

Iznos prihoda se može pouzdano izmjeriti na osnovu fakture, ugovora ili naplaćenog iznosa. Postoji vjerovatnoća, odnosno potpuna izvjesnost da će ekonomske koristi vezane za transakciju pritjecati u Društvo.

Prihodi od prodaje ulaganja (stalnih sredstava) utvrđeni su kao razlika između postignute prodajne cijene ulaganja i knjigovodstvene vrijednosti ulaganja (stalnog sredstva)

Prihodi od kamata su priznati na osnovu naplaćenog prihoda koji se odnosi na kamate.

Rashodi su priznati u bilansu uspjeha na osnovu direktnе povezanosti između nastalih troškova i specifičnih stavki prihoda, po principu sučeljavanja prihoda i rashoda. Na primjer, sve vrste troškova, odnosno rashoda, koji čine troškove nabavke prodate robe (nabavna vrijednost prodate robe), priznati su istodobno kao i prihodi od prodaje te robe.

Priznavanje rashoda vršeno je istodobno i sa priznavanjem povećanja obaveza ili smanjenja sredstava, bez obzira da li su plaćene ili ne. Prema tome, svi rashodi koji su nastali i koji se odnose na obračunski period, priznati su u bilansu uspjeha, bez obzira da li se istovremeno radi i o odlivu gotovine ili ekvivaleta gotovine ili ne. Kamate pozajmljenih sredstava su priznate u iznosu koji se odnosi na iznos uplaćenih sredstava po osnovu kamata.

Nematerijalna imovina se početno vodi po trošku ulaganja, te nakandno po trošku ulaganja umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearном metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja nematerijalne imovine.

Materijalna imovina (nekretnine, postrojenja i oprema) iskazana je po nabavnoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju i umanjenja vrijednosti. Amortizacija se obračunava linearnom metodom tokom procjenjenog korisnog vijeka trajanja.

Nabavna vrijednost / cijena koštanja zaliha obuhvata sve troškove nabave, troškove proizvodnje i druge troškove koji su nastali u procesu dovođenja zaliha na sadašnju lokaciju i u sadašnje stanje.

Zalihe sirovina i materijale, rezervnih dijelova, sitnog inventara, ambalaže i auto-guma vrednuju se po trošku (nabavnoj vrijednosti).

Zalihe gotovih proizvoda u skladištu vrednuju se po cijeni koštanja.

Zalihe trgovske robe u veleprodaji vrednuju se po nabavnoj vrijednosti.

Zalihe gorovih proizvoda i trgovske robe u maloprodaji vrednuju se po prodanoj vrijednosti (bruto vrijednost), a trošak i neto vrijednost u bilansu stanja ovih zaliha određuje se smanjenjem prodajne vrijednosti za odgovarajući postotak poreza i postotak bruto marže.

Iznos i priroda pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

#### P R I H O D I

-Ostvareni ukupan prihod u periodu 01.01.2022. do 31.12.2022. godini, iznosi: 137.341 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, SMANJENJE za 13.882 KM ili 0,1 %.

U obračunskom periodu 2022. godine, POSLOVNI PRIHODI iznose 133.652 KM, što je 97,3% ukupnog prihoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovi prihodi imaju SMANJENJE za 17.571 KM ili 11,6 %.

P1 -U obračunskom periodu 2022. godine, najveći prihodi su : Prihodi od pruženih usluga na inostranom tržištu (AOP 213), u iznosu od 133.652 KM, što je 97,3% ukupnog prihoda.

Nema dodatnih objavlјivanja - -

P2. -Na drugom mjestu po veličini su : Ostali prihodi i dobici (AOP 251), u iznosu od 3.689 KM, što je 2,7% ukupnog prihoda.

Nema dodatniј objavlјivanja -

#### R A S H O D I

Ostvareni ukupni rashodi u obračunskom periodu 2022. godini, iznose: 159.375 KM, što je u odnosu na isti period prethodne godine, POVEĆANJE za 5.388 KM ili 3,5 %.

U obračunskom periodu 2022. godine, POSLOVNI RASHODI iznose 157.524 KM, što je 98,8% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovi rashodi imaju POVEĆANJE za 3.605 KM ili 2,3 %.

R1 -U obračunskom periodu 2022. godine, najveći rashodi su - Troškovi plaća i ostalih ličnih primanja (AOP 258), u iznosu od 117.223 KM, što je 73,6% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 6.746 KM ili 6,1 %.

Nema dodatnih objavljivanja - MSFI za MSS Odjeljak 5 Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti i Bilans uspjeha

R2 -Na drugom mjestu po veličini : Troškovi sirovina i materijala (AOP 256), u iznosu od: 16.556 KM, što je 10,4% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 5.263 KM ili 24,1 %.

R3 -Dok su na trećem mjestu po veličini su : Troškovi energije i goriva (AOP 257), od: 8.222 KM, što je 5,2% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 2.134 KM ili 35,1 %.

R4 -Dalje slijede : Troškovi primljenih usluga (AOP 269), od: 7.454 KM, što je 4,7% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima SMANJENJE za 2.812 KM ili 27,4 %.

R5 -Ostali poslovni rashodi i troškovi (AOP 270), od: 7.415 KM, su 4,7% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 2.393 KM ili 47,7 %.

T6 - Finansijski rashodi (AOP 304), od: 1.673 KM, su 1% ukupnih rashoda.

U odnosu na isti period prethodne godine, ovaj rashod ima POVEĆANJE za 1.605 KM ili 2360,3 %.

Iznos i priroda pojedinih stavki bilansa stanja izuzetne veličine ili pojave

#### DUGOROČNA IMOVINA

Nabavna vrijednost dugoročne imovine na dan 31.12.2022. godine, iznosi: 435.336 KM, ispravka vrijednosti je: 431.782 KM, što znači da je ova imovina amortizovana (otpisana) sa 99,2%, odnosno NETO sadašnja vrijednost iznosi: 3.554 KM.

Amortizacija za obračunski period 2022. godine iznosi: 654 KM.

A1. -Najveća NETO sadašnja vrijednost dugoročne imovine je na: Transportna sredstva (AOP 006) od 2.429 KM, što je 68,3% ukupne dugoročne imovine.

Nema dodatnih objavljivanja

## KRATKOROČNA (OBRTNA) IMOVINA

Tekuća (obrtna) sredstva na dan 31.12.2022. godine, iznose: 173.433 KM, što je u odnosu na stanje 01.01.2022. godine, SMANJENJE, za 18.442 KM ili 9,6%. Prosječno korištena tekuća sredstva iznose 182.654 KM, imaju koeficijent obrtaja 0 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

Nema dodatnih objavljanja

### Zalihe

-Ukupne zalihe na dan 31.12.2022. godine iznose: 76.905 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE, za 974 KM ili 1,3 %, imaju koeficijent obrtaja 0 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

Najveće zalihe su na poziciji: Sirovine, materijal, rezervni dijelovi i sitan inventar (AOP 038), u iznosu od: 76.905 KM, imaju koeficijent obrtaja 0 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ove zalihe imaju POVEĆANJE, za 974 KM ili 1,3 %.

Nema dodatnih objavljanja

### Kratkoročna potraživanja i plasmani

-Kratkoročna potraživanja i plasmani na dan 31.12.2022. godine iznose: 96.528 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine SMANJENJE, za 19.416 KM ili 16,7 %, imaju koeficijent obrtaja 0 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

Najveća potraživanja i plasmani su na poziciji: Kupci u zemlji (AOP 047), u iznosu od: 50.711 KM, imaju koeficijent obrtaja 0 i vrijeme vezivanja od 0 dana.

U odnosu na stanje početkom godine, ova potraživanja imaju SMANJENJE, za 21.325 KM ili 29,6 %.

Nema dodatnih objavljanja

## KAPITAL

Ukupni kapital društva (vlastita sredstva) na dan 31.12.2022. godine, iznosi: 44.840 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine, SMANJENJE za 28.141 KM ili 38,6 %.

Na dan 31.12.2022. godine, društvo je kapitalom (vlastitim sredstvima) finansiralo 25,2% raspoložive aktive.

Poželjno je da ovaj pokazatelj nije manji od 50%.

Vlasnički kapital evidentiran na AOP 102 iznosi: 480.613 KM.

Najveća stavka u kapitalu nalazi se na poziciji: Dionički kapital (AOP 102), u iznosu od: 480.613 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima POVEĆANJE, za KM ili 0 %.

Druga po veličini stavka u kapitalu nalazi se na poziciji: Akumulirana, neraspoređena dobit iz prethodnih perioda (AOP 116), u iznosu od: 10.237 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, ova pozicija ima POVEĆANJE, za KM ili 0 %.

#### OBAVEZE (ZADUŽENOST)

Obaveze društva (zaduženost) na dan 31.12.2022. godine, iznose: 132.751 KM, što je u odnosu na stanje početkom godine POVEĆANJE za 3.419 KM ili 2,6 %.

Na dan 31.12.2022. godine, društvo je obavezama (tuđim sredstvima) finansiralo 74,8% raspoložive aktive.

Poželjno je da ovaj pokazatelj nije veći od 50%.

-Najveće obaveze evidentirane su na poziciji: Obaveze prema dobavljačima (AOP 136), u iznosu od: 98.388 KM.

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 2.184 KM ili 2,3 %.

-Na drugom mjestu po veličini su obaveze iskazane na poziciji: Kratkoročne ostale obaveze, uključujući i razgraničenja (AOP 147), u iznosu od: 34.363 KM, .

U odnosu na stanje početkom godine, ove obaveze imaju POVEĆANJE, za 4.706 KM ili 15,9 %.

#### Prosječan broj zaposlenih

Prosječan broj zaposlenih u periodu 01.01.2022. do 31.12.2022. godini, na bazi sati rada je 8, a u istom periodu prošle godine bilo je 7 zaposlenih.

#### Sumnjiva i sporna potraživanja

-Na dan 31.12.2022. godine nije bilo sumljivih i spornih kratkotočnih potraživanja.

#### Ukupan iznos svih finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja

Nema finansijskih obaveza, garancija ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u Bilans stanja.

#### Iznosi obaveza koje dospijevaju nakon više od pet godina

Nema obaveza koje dospijevaju nakon više od pet godina.

Ukupna dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja

Nema dugovanja pravnog lica pokrivena instrumentima osiguranja.

Avansi i odobreni krediti članovima uprave i nadzornih tijela

Nema avansa i odobrenih kredita članovima uprave i nadzornih tijela.

Informacija o evidenciji dugotrajne imovine po fer vrijednosti, odnosno revalorizacionim iznosima

Nema dugotrajne imovine po fer vrijednosti, odnosno revalorizacionim iznosima.

Informacije o otkupu vlastitih dionica

Nema otkupa vlastitih dionica.

Razlozi za odstupanja od opštih načela finansijskog izvještavanja

Nema odstupanja od opštih načela finansijskog izvještavanja.